



Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-2102  
Podgorica, 7. jula 2017. godine

PRIMJENO:	12. VIII	20 17. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-3/17-2	
VEZA:		
EPA:	215 XXVI	
SKRAĆENICA:		PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 6. jula 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu s članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“, br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 i 42/15), ovaj zakon donese po skraćenom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK  
Duško Marković, s. r.

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**

**Član 1**

U Zakonu o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br.76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17), u članu 1 stav 2 tačka 2 poslije riječi: "duvanski proizvodi" dodaju se riječi: "uključujući i nesagorijevajući duvan;".

U tački 3 poslije riječi: "i supstituti", dodaju se riječi: "i ugalj".

Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:

"6) težnosti za punjenje elektronskih cigareta. "

**Član 2**

U članu 4 poslije alineje 8 dodaje se nova alineja koja glasi:

"- jaka alkoholna pića" su pića namijenjena za ljudsku upotrebu, koja imaju posebna organoleptička svojstva i sadrže najmanje 15% vol. alkohola, proizvedena u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića."

**Član 3**

U članu 17 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

(3) Obveznik akcize je i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića radi stavljanja u promet.

U stavu 3 koji postaje stav 4 poslije tačke 6, dodaje se nova tačka koja glasi:

"7) proizvođač, uvoznik kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo a koja su na dan povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda dužna da izvrše popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom."

## Član 4

U članu 26 u uvodnoj rečenici stava 2 poslije riječi: „pravno lice“, dodaju se zarez i riječi: „fizičko lice, odnosno preduzetnik“.

## Član 5

Član 30 mijenja se i glasi:

" (1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:

- 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
- 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
- 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
- 4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona.

(2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.

(3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 4 ovog zakona.

(4) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 4 ovog zakona, mogu da ostvare kupci tih ulja koji imaju status javne ustanove.

(5) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.

(6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu do 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu do 5% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu do 5% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz

tereta u iznosu do 5% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa

farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama), čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim prevoza akciznih proizvoda i korišćenja putničkih motornih vozila.

(7) Prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe, izvođač radova koji ta ulja koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare, ostvaruje povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 169 eura na 1000 litara, a podizvođač ostvaruje pravo na povraćaj dijela plaćene akcize iznad iznosa od 259 eura na 1000 litara.

(8) Iznos ostvarenog prava na povraćaj iz stava 7 ovog člana, za podizvođače na projektu autoputa Bar Boljare, ne može preći iznos do 1,5% ostvarenog prometa u toku godine, po tom osnovu.

(9) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija."

## Član 6

Poslije člana 30 dodaje se novi član koji glasi:

**"Povraćaj dijela plaćene akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima**

### Član 30a

(1) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima kupci imaju pravo na povraćaj dijela plaćene akcize, u iznosu do 2% od ostvarenog prometa po tom osnovu.

(2) Povraćaj akcize iz stava 1 ovog člana kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom carinskom organu.

(3) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora da ispuni kupac mineralnih ulja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organa državne uprave nadležnog za poslove održivog razvoja i turizma."

## Član 7

U članu 31 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

"5) za potrebe oružanih snaga članica Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO)."

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

" (5) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode namijenjene za potrošnju u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je Crna Gora zaključila sa trećom državom ili međunarodnom organizacijom, kojim je predviđeno oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost."

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

### **Član 8**

U članu 32 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„ 5) koje fizičko lice u malim pošiljkama, koje nijesu komercijalne prirode, besplatno šalje drugom fizičkom licu u Crnoj Gori za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa carinskim propisima."

### **Član 9**

U članu 36 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2) Kada se akciza plaća prilikom uvoza, uvoznik ne podnosi nadležnom carinskom organu mjesečni obračun akcize."

Dosadašnji st.2 i 3 postaju st.3 i 4.

### **Član 10**

Poslije člana 36 dodaje se novi član koji glasi:

**"Postupak obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize kod povećanja maloprodajnih cijena i visine akcize**

### **Član 36a**

"(1) U slučaju povećanja visine akcize akciznih proizvoda kao i maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda, proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je u skladu sa ovim zakonom nastala obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda.

(2) Popis zaliha iz stava 1 ovog člana vrši se dan prije povećanja visine akcize odnosno dan prije početka primjene povećanih maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda, a popisne liste se dostavljaju carinskom organu najkasnije u roku od 15 dana, od dana početka primjene promijenjenih maloprodajnih cijena, odnosno visine akcize.

(3) Lica iz stava 1 ovog člana dužna su da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl.43, 50, 52 i 56d ovog zakona.

(4) Obračun akcize iz stava 3 ovog člana podnosi se nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena.

(5) Akciza iz stava 3 ovog člana plaća se u roku iz stava 4 ovog člana.

(6) Bliži način obračunavanja i plaćanja akcize iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija."

## **Član 11**

U članu 43 stav 2 tačka 7 briše se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„ (3) Akciza se plaća po hektolitr čistog alkohola u iznosu od 1500 eura."

## **Član 12**

Poslije člana 45 dodaje se novi član koji glasi:

### **Proizvođači jakih alkoholnih pića**

#### **Član 45a**

(1) Proizvođači jakih alkoholnih pića su privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića, radi stavljanja u promet i koji su upisani u odgovarajući registar proizvođača jakih alkoholnih pića.

(2) Proizvođač koji radi stavljanja u promet proizvodi do 500 litara jakog alkoholnog pića na godišnjem nivou, i koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet jakih alkoholnih pića smatra se malim proizvođačem jakih alkoholnih pića.

(3) Akciza na jaka alkoholna pića, koja proizvodi mali proizvođač iz stava 2 ovog člana i koja se puštaju u promet na teritoriji Crne Gore, plaća se u iznosu od 300 eura po jednom hektolitr čistog alkohola.

(4) Bliži način i postupak obračunavanja i plaćanja akcize kao i podnošenja izvještaja od strane malih proizvođača jakih alkoholnih pića utvrđuje se propisom Ministarstva.

### **Član 13**

U članu 46 tačka na kraju teksta briše se i dodaju se riječi: "i nesagorijevajući duvan".

### **Član 14**

Poslije člana 49 dodaju se dva nova člana koji glase:

"Nesagorijevajući duvan

#### **Član 49a**

(1) Nesagorijevajući duvan u smislu ovog zakona je proizvod iz tarifne oznake CT 2402 20 90, 2403 19 10 i 2403 99 90 koji je namijenjen udisanju pare, bez procesa sagorijevanja a koji se može smatrati supstitutom za duvanske prerađevine i sadrži prerađeni duvan namijenjen zagrijavanju.

(2) Na nesagorijevajući duvan akciza se plaća po kilogramu duvanske smjese u iznosu od 40% minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosječne ponderisane maloprodajne cijene cigareta.

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta

#### **Član 49b**

(1) Tečnost za punjenje elektronskih cigareta u smislu ovog zakona je proizvod iz tarifne oznake CT 3824 99 92, 3824 99 96 i 8543 70 90 koji je namijenjen udisanju pare, bez procesa sagorijevanja a koji se može smatrati supstitutom za duvanske prerađevine i sadrži tečnost namijenjenu upotrebi u elektronskoj cigareti nezavisno od toga sadrži li nikotin ili ne."

(2) Visina akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta iznosi 0,9 eura/mililitru."

### **Član 15**

U članu 50 stav 3 mijenja se i glasi:

„ Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 50,00 eura."

U stavu 4 riječi: "iznosi 35%", zamjenjuju se riječima: "iznosi 32%".

U stavu 5 alineja 2 riječi: "25,00 eura" zamjenjuju se riječima: "54,00 eura,".

#### **Član 16**

Član 50c briše se.

#### **Član 17**

U članu 53 st. 3, 4, 5 i 6 brišu se.

#### **Član 18**

Poslije člana 53 dodaje se novi član koji glasi:

" Ugalj

Član 53 a

Akciza na ugalj (tarifne oznake CN 2701 i 2702) se plaća po gigadžulu (GJ) toplotne vrijednosti u iznosu od 0,30 eura."

#### **Član 19**

U članu 55 stav 1 mijenja se i glasi:

„ Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, moraju biti označena propisanom bojom i indikatorom u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora. "

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"(2) Mineralna ulja koja nijesu označena u akciznom ili carinskom skladištu uz propisane mjere carinskog nadzora, smatraju se neoznačenim."

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

#### **Član 20**

U članu 56d stav 2 mijenja se i glasi:

"Akciza se plaća po hektolitr u gazirane vode, u iznosu od 40,00 eura."



## **Član 21**

U članu 57 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

" (4) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizni proizvodi iz tarifnog broja CN 22.07 i 22.08 sa sadržajem alkohola koji prelazi 1,2 vol%, koji su sastavni dio proizvoda koji ima drugu tarifnu oznaku, ne moraju biti obilježeni kontrolnom akciznom markicom.

(5) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze ne moraju biti obilježeni posebnom izvoznom markicom, ako zakonom države uvoznice nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi i alkoholna pića obilježavaju akciznom markicom. "

Dosadašnji st. 4 do 9 postaju st. 6 do 11.

## **Član 22**

U članu 70 stav 1 poslije tačke 5 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

"5a) ako na dan povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda, ne izvrši popis zaliha, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa ovim zakonom (čl. 17 stav 3 i 36a stav 1);

5b) ako ne izvrši obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize prema iznosima i stopama iz čl. 43, 50, 52, i 56d na zalihe akciznih proizvoda (član 36a stav 3);".

U tački 9 riječi:"stav 3", zamjenjuju se riječima:"stav 4);".

U stavu 4 riječi:"tačka 17c)", zamjenjuju se riječima:"tač.5a),5b) i 17c) ".

## **Član 23**

U članu 80f stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

"3a) do 1.avgusta 2017.godine u iznosu od 24,00 eura,".

Tač.4 i 5 mijenjaju se i glase:

"4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 30,00 eura,

5) od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 40,00 eura."

U stavu 2 tač. 4 i 5 mijenjaju se i glase:

"4) od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine 32%,

5) od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine 32%."

## **Član 24**

Poslije člana 80f dodaju se tri nova člana koji glase:

### **"Član 80g**

Izuzetno od člana 43 stav 3 ovog zakona, akciza po hektolitr čistog alkohola plaća se:

- do 1. avgusta 2017. godine u iznosu od 650 eura,
- od 1. avgusta 2017. godine do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 850 eura,
- od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 1050 eura, i
- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 1250 eura."

### **Član 80h**

Izuzetno od člana 53a ovog zakona akciza na ugalj po gigadžulu toplotne vrijednosti plaća se:

- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 0,15 eura.

### **Član 80i**

Izuzetno od člana 56d ovog zakona akciza po hektolitru gazirane vode plaća se:

- do 31. decembra 2017. godine u iznosu od 10,00 eura,
- od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2018. godine u iznosu od 20,00 eura,
- od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine u iznosu od 30,00 eura."

## **Član 25**

Poslije člana 83a dodaje se novi član koji glasi:

### **"Član 83b**

Rok za donošenje podzakonskih akata

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."

### **Član 26**

Poslije člana 84e dodaje se novi član koji glasi:

### **"Član 84f**

Odredba člana 45a st.2 i 3 ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2018.godine. "

### **Član 27**

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

# O B R A Z L O Ž E N J E

## I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvodjenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

## II Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za izmjenu Zakona o akcizama („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17), obrazlažu se potrebom dalje harmonizacije akciznog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije posebno u dijelu **oporezivanja duvanskih proizvoda**, čime bi se kroz postepeno povećanje visine akcize za ovaj akcizni proizvod njihova visina u potpunosti uskladila sa minimumom koji je propisan u EU. Naime, Direktivom Savjeta EU 2011/64 od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akciznih dažbina na prerađeni duvan, propisano je da ukupna akciza (specifična i proporcionalna), za ovaj akcizni proizvod iznosi 90 eura za 1000 komada, odnosno ukupno akcizno opterećenje ne smije biti ispod 60% maloprodajne cijene cigareta, iz kategorije prosječne ponderisane cijene cigareteta. Postojeća visina akcize na cigarete, u odnosu na propisani standard, iznosi 53,3 eura na 1000 komada, odnosno 56,1% od prosječne ponderisane cijene cigareta, tako da je potreba za daljim usklađivanjem u ovoj oblasti neminovna. Navedenim zakonom, u cilju obezbjeđenja predvidljivosti poslovnog okruženja, predlaže se donošenje akciznog plana povećanja visine akcize na cigarete, za period od 2017. do 2020. godine, čime bi se povećanje specifične komponente akcize vršilo na godišnjem nivou, dok bi stopa proporcionalne akcize (ad valorem), ostala nepromijenjena. Pored navedenog, predloženim zakonskim rješenjem doprinosi se suzbijanju negativnih efekata koje upotreba duvanskih proizvoda ima na zdravlje građana, a imajući u vidu da se predlaže postepeno povećanje nivoa akcize za ovaj akcizni proizvod, isto neće imati značajnijeg uticaja na životni standard građana.

Predloženim zakonom izvršeno je i **revidiranje odredbi koje se odnose na povraćaj** dijela plaćene akcize, za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, za svrhe grijanja kao i za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije i mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, na način što se predlaže ograničavanje prava na povraćaj u zavisnosti od ostvarenog godišnjeg prometa sa ciljem da se povraćaj vrši samo na gorivo koje se troši za ostvarivanje tih prihoda.

Pored navedenog predloženim zakonom izvršeno je i postepeno povećanje visine akcize na **etil alkohol** (od početka primjene ovog zakona), i **gazirana pića** sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju (od 1. januara 2018. godine), na način što bi se to povećanje vršilo na godišnjem nivou, čime se doprinosi stabilnijem prilivu prihoda od akciza u Budžetu Države. Takođe, predloženim zakonom vrši se uvođenje dvije nove vrste akciznih proizvoda, i to: **nesagorijevajućeg duvana** kao kategorije novih duvanskih proizvoda, shodno Direktivi 2014/40/EU od 3. aprila 2014. godine, kao i **tečnosti za punjenje elektronskih cigareta** imajući u vidu sve evidentniju tražnju za navedenim proizvodom, koji se sve češće javlja kao jeftinija i zdravija zamjena za konvencionalne cigarete.

### **III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama**

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize na prerađeni duvan, iz razloga što je Zakon djelimično usaglađen sa ovom direktivom.

- Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, iz razloga što je Zakon djelimično usaglašen sa ovom direktivom,

- Direktivom Savjeta EU 2006/79 o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomerrijalne prirode iz trećih zemalja, čime se predmetni zakon u potpunosti usklađuje sa ovom direktivom.

### **IV Obrazloženje osnovnih pravnih instituta**

**Član 1** – Ovom odredbom predlaže se uvođenje nesagorijevajućeg duvana kao nove vrste duvanske prerađevine koja se po svojim posebnim svojstvima svrstava u kategoriju novih duvanskih proizvoda. Takođe, navedenom odredbom predlaže se i uvođenje tečnosti za punjenje elektronskih cigareta kao nove vrste akciznih proizvoda a u cilju usaglasavanja sa Direktivom koja se odnosi na oporezivanje energenata, predlaže se uvođenje uglja u postojeći akcizni sistem.

**Član 2** – Ovom odredbom predlaže se definisanje pojma jakih alkoholnih pića, u skladu sa Zakonom o jakim alkoholnim pićima kojim se uređuju uslovi za proizvodnju, stavljanje u promet i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića.

**Član 3** - Ovom odredbom predlaže se da pored proizvođača i uvoznika akciznih proizvoda, obveznici akcize budu i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, trgovinu na malo a koja su na dan povećanja maloprodajnih cijena (za duvanske proizvode) ili povećanja visine akcize bila dužna da izvrše popis zaliha akciznih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize. Takođe, navedenim zakonom predlaže se da obveznik akcize bude i privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji se bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića radi njihovog stavljanja u promet.

**Član 4** – Ovom odredbom izvršene su izmjene u dijelu koji se odnosi na sveobuhvat lica koja mogu dobiti akciznu dozvolu, odnosno da to pravo uz ispunjenje zakonskih uslova, može steći osim pravnog i fizičko lice.

**Član 5** – Ovom odredbom, imajući u vidu sve učestalije probleme u dijelu namjenske upotrebe gasnih ulja, predlaže se revidiranje odredbi koje se odnose na povraćaj dijela plaćene akcize, za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe kao i za namjene grijanja. Naime, predlaže se da povraćaj dijela plaćene akcize za gasna ulja koja se koriste za grijanje mogu ostvariti samo kupci gasnih ulja koji imaju status javne ustanove umjesto dosadašnjeg rješenja kada su to pravo mogli koristiti pravna lica i preduzetnici koji obavljaju komercijalnu

djelatnost. Takođe, predloženom odredbom izvršeno je ograničavanje prava na povraćaj dijela plaćene akcize, za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, u zavisnosti od ostvarenog prometa po tom osnovu u toku godine, kao i ukidanje pojedinih djelatnosti u oblasti prerade drveta, dok

se kod oblasti drumskog prevoza tereta povraćaj dijela plaćene akcize ograničio samo za prevozna sredstva čija je nosivost najmanje 7,5 tona i više.

**Član 6** – Ovom odredbom, izvršeno je revidiranje odredbi koje se odnose na povraćaj plaćene akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije i mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima u dijelu rokova za ostvarivanje navedenog prava (prema važećem rješenju povraćaj se mogao ostvariti u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva dok prema predloženom rješenju to pravo se moglo ostvariti u roku od 30 dana), kao i ograničavanja prava na povraćaj plaćene akcize na način što bi umjesto cjelokupnog iznosa akcize, povraćaj dijela plaćene akcize kupci mineralnih ulja za navedene namjene mogli ostvariti u procentu od ostvarenog prometa po tom osnovu u toku godine.

**Član 7** – Ovom odredbom predlaže se oslobađanje od plaćanja akcize za potrebe oružanih snaga članica Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), za potrebe tih snaga ili pratećeg civilnog osoblja, kao i za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima. Takođe, predlaže se oslobođenje od plaćanja akcize za akcizne proizvode ako su namijenjeni za potrošnju u skladu sa međunarodnim ugovorom koji je Crna Gora zaključila sa trećom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku akciznih proizvoda predviđa oslobađanje od plaćanja poreza na dodatu vrijednost.

**Član 8** – Ovim odredbom, u cilju potpunog usaglašavanja sa Direktivom 2006/79 EZ, predlaže se oslobođenje od plaćanja akcize na uvoz robe u malim pošiljkama nekomercijalne prirode a koju privatne osobe iz treće zemlje šalju privatnim osobama u državi članici, za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa carinskim propisima.

**Član 9** – Ovim odredbom, predlaže se da akcizni obveznici koji obračunavaju i plaćaju akcizu prilikom uvoza akciznih proizvoda, nijesu u obavezi da nadležnom carinskom organu podnose mjesečni obračun akcize na propisanom obrascu.

**Član 10** - Ovim odredbom, u cilju očuvanja stabilnosti tržišta prilikom promjene visine akciznih stopa i maloprodajnih cijena za akcizne proizvode, propisuje se obaveza obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize od strane ne samo proizvođača i uvoznika već i od strane lica koja obavljaju trgovinu na veliko i malo, a imaju na zalihama akcizne proizvode za koje je nastala akcizna obaveza. Navedena lica bila bi u obavezi da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplate akcizu, odnosno razliku akcize prema stopama i iznosima propisanih Zakonom, koji se podnosi nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena.

**Član 11** – Ovim odredbom, u skladu sa mjerama iz Fiskalne strategije, predlaže se visina akcize na etil alkohol, koja bi se od 1. januara 2020. godine, plaćala u iznosu od 1500 eura po hektolitr čistog alkohola. Takođe, prelaznim odredbama definisana je dinamika povećanja akcize za ovaj akcizni proizvod za period do 2020. godine.

**Član 12**- Ovim odredbom, predlaže se uvođenje u akcizni sistem **proizvođača jakih alkoholnih pića**, koja shodno Zakonu o jakim alkoholnim pićima, mogu biti privredna društva, odnosno druga pravna lica ili preduzetnici koji se bave proizvodnjom tih radi stavljanja u promet i koji su upisani u odgovarajući registar proizvođača jakih alkoholnih pića. Takođe, navedenim zakonom predlaže se i uvođenje kategorije **malih proizvođača jakih alkoholnih pića** kojim se smatra proizvođač koji radi stavljanja u promet proizvodi do 500 litara jakog

alkoholnog pića na godišnjem nivou, i koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju uslovi za proizvodnju i stavljanje u promet jakih alkoholnih pića. Prema predloženom zakonu, akciza na jaka alkoholna pića koja proizvodi mali proizvođač i koja se puštaju u promet na teritoriji Crne Gore plaćala bi se u iznosu od 300 eura po jednom hektolitrju čistog alkohola.

**Čl. 13 -14** Ovim odredbama predlaže se uvođenje nesagorijevajućeg duvana kao nove vrste duvanske prerađevine koja se po svojim posebnim svojstvima svrstava u kategoriju novih duvanskih proizvoda i koja se svrstava u tarifnu oznaku CT 2403 99 90 00, a za koje se akciza plaća po kilogramu duvanske smjese u iznosu koji je propisan za drugi duvan za pušenje. Takođe, navedenim odredbama uvodi se novi akcizni proizvod, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, koji u zavisnosti od dinamike uvoza odnosno potrošnje ovog proizvoda može predstavljati važan izvor prihoda.

**Član 15** - Ovom odredbom predlaže se nastavak usklađivanja visine akcize na cigarete sa Direktivom Savjeta EU 2011/64 od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akciznih dažbina na prerađeni duvan, kojom se predlaže se da visina specifične akcize na cigarete, od 1. januara 2020. godine, iznosi 50 eura na 1000 komada dok bi stopa proporcionalne ostala nepromijenjena i iznosila bi 32% od maloprodajne cijene cigarete. Takođe, detaljan plan usklađivanja za ovaj akcizni proizvod za period do 1. januara 2020. godine definisan je prelaznim odredbama. Navedenom odredbom, predlaže se i povećanje visine akcize za fino rezani duvan sa 25 eura po kilogramu na 54 eura po kilogramu, čime bi se izvršilo potpuno usaglašavanje sa minimumom koji je za ovu vrstu duvanskih proizvoda propisan EU Direktivom.

**Član 16** - Ovom odredbom izvršeno je brisanje odredbi koje se odnose na povraćaj dijela plaćene akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, iz razloga što se predmetna materija regulisala u članom 5 predloženog zakona.

**Član 18** - Ovom odredbom, u cilju usaglašavanja sa Direktivom EU 2003/96/EEZ od 27. oktobra 2003. godine o oporezivanju energenata i električne energije, predlaže se da ugalj bude obuhvaćen predmetom oporezivanja akcizom. Takođe, navedenim odredbama, koje bi se primjenjivale od 1. januara 2019. godine, predlaže se postepeno povećanje visine akcize za ovaj proizvod čija visina, u 2019. godini bi iznosila 0,15 eura/GJ, dok bi u 2020. godini visina akcize na ugalj iznosila 0,30 eura/GJ.

**Član 19** - Ovom odredbom vrši se izmjena odredbi koje se odnose na označavanje mineralnih ulja koja se koriste za grijanje, koja se prema predloženom zakonu mogu označavati u akciznom i u carinskom skladištu koje ima dozvolu carinskog organa za označavanje, umjesto dosadašnjeg rješenja gdje se to označavanje moglo obavljati samo u akciznom skladištu, što je od strane privrednika ocijenjeno kao barijera u poslovanju.

**Član 20-** Ovom odredbom, u skladu sa mjerama iz Fiskalne strategije, predlaže se povećanje visine akcize na gaziranu vodu sa dodatkom šećera, koja bi se od 1. januara 2020. godine, plaćala u iznosu od 40 eura po hektolitrju gazirane vode. Takođe, prelaznim odredbama definisana je dinamika povećanja akcize za ovaj akcizni proizvod čija visina bi u u 2017. godini ostala nepromijenjena i iznosila bi 10 eura po hektolitrju.

**Član 21-** Predloženom odredbom vrši se pravno tehničko poboljšanje postojećih zakonskih rješenja u dijelu koji se odnosi na obilježavanje duvanskih proizvoda akciznom, markicom.

**Član 22** - Navedenom odredbama propisane su prekršajne kazne u slučaju nepoštovanja zakonskih odredbi u pogledu popisa zaliha akciznih proizvoda kao i obračuna i uplate razlike akcize u slučaju kada dođe do povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda.

**Član 23** – Ovom odredbom predlaže se izmjena važećeg "akciznog kalendara", kojim bi se izvršilo postepeno povećanje visine specifične akcize na cigarete (za period od 1. avgusta 2017. do 1. januara 2020. godine), dok bi stopa proporcionalne akcize iznosila 32%. Prema predloženom rješenju, visina akcize na cigarete do 1. avgusta 2017. godine iznosila bi 24,00 eura, (od 1. avgusta do 31. decembra 2017. godine) ona bi iznosila 30,00 eura, dok bi njena visina od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, iznosila 40 eura za 1000 komada cigareta. Posljednjim povećanjem visine akcize na cigarete (od 1. januara 2020. godine), prema kome bi visina specifične akcize na cigarete iznosila 50 eura za 1000 komada, izvršilo bi se potpuno usklađivanje važećeg zakona sa Direktivom EU u dijelu oporezivanja cigareta. Navedenom odredbom, u cilju harmonizacije akciznog zakonodavstva sa Direktivom Savjeta EU 2011/64 od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akciznih dažbina na prerađeni duvan, predlaže se izmjena postojećeg "akciznog kalendara", čime bi se kroz postepeno povećanje visine akcize za ovaj akcizni proizvod njihova visina u potpunosti uskladila sa minimumom koji je propisan u EU. Naime, odredbama navedene direktive, propisano je da ukupna akciza (specifična i proporcionalna), za ovaj akcizni proizvod iznosi 90 eura za 1000 komada, odnosno ukupno akcizno opterećenje ne smije biti ispod 60% maloprodajne cijene cigareta, iz kategorije prosječne ponderisane cijene cigareta. Postojeća visina akcize na cigarete, u odnosu na propisani standard, iznosi 53,3 eura na 1000 komada, odnosno 56,1% od prosječne ponderisane cijene cigareta, tako da je potreba za daljim usklađivanjem u ovoj oblasti neminovna.

Navedenim zakonom, u cilju obezbjeđenja predvidljivosti poslovnog okruženja, predlaže se donošenje akciznog plana povećanja visine akcize na cigarete, za period od 2017. do 2020. godine, čime bi se povećanje specifične komponente akcize vršilo na godišnjem nivou, na sledeći način:

- do 1. avgusta 2017. godine, u iznosu od 24,00 eura na 1000 komada,
- od 1. avgusta do 31. decembra 2017. godine, u iznosu od 30,00 eura,
- od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, u iznosu od 40,00 eura,
- od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, u iznosu od 50,00 eura.

Takođe, proporcionalna akciza na cigarete koja se određuje u procentu od maloprodajne cijene cigareta, ostala bi nepromijenjen i iznosila bi 32%. Pored navedenog, predloženim zakonskim rješenjem doprinosi se suzbijanju negativnih efekata koje upotreba duvanskih proizvoda ima na zdravlje građana, a imajući u vidu da se predlaže postepeno povećanje nivoa akcize za ovaj akcizni proizvod, isto neće imati značajnijeg uticaja na životni standard građana.

**Član 24** – Navedenim odredbama (80g, 80h i 80i), predlaže se postepeno povećavanje visine akcize na etil - alkohol, ugalj i gazirana pića sa dodatkom šećera, za period od 2017 do 2020. godine.

Naime, navedenom odredbom predlaže se postepeno **povećanje visine akcize na etil - alkohol** čija visina bi se povećavala na način:



- do 1. avgusta 2017. godine, u iznosu od 650 eura,
- od 1. avgusta do 31. decembra 2017. godine, u iznosu od 850 eura po hektolitr,
- od 1. januara 2018. godine do 1. januara 2019. godine – 1050 eura po hektolitr,
- od 1. januara 2019. godine do 1. januara 2020. godine – 1250 eura po hektolitr,
- od 1. januara 2020. godine– 1500 eura po hektolitr.

Navedenom odredbom predlaže se postepeno povećanje visine akcize na **gaziranu vodu sa dodatkom šećera**, čija visina bi se povećavala na način:

- do 31. decembra 2017. godine, u iznosu od 10,00 eura po hektolitr,
- od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, u iznosu od 20 eura po hektolitr,
- od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, u iznosu od 30 eura po hektolitr,
- od 1. januara 2020. godine, u iznosu od 40 eura po hektolitr.

Navedenom odredbom predlaže se postepeno povećanje visine akcize na **ugalj**, čija visina bi se povećavala na način:

- od 1. januara do 31. decembra 2019. godine, u iznosu od 0,15 eura po gigadžulu,
- od 1. januara 2020. godine, u iznosu od 0,30 eura po gigadžulu.

**Član 25** – Navedeno odredbom predlaže se rok za donošenje podzakonskih akata za sprovođenje zakona.

**Član 26** - Navedenom odredbom predlaže se odloženja primjena (od 1. januara 2018. godine), rješenja koja se odnose na proizvođače jakih alkoholnih pića.

#### **IV Razlozi za stupanje na snagu Zakona narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore"**

U cilju blagovremene primjene Zakona i obezbjeđenja stabilizacije javnih finansija utvrđenih u Fiskalnoj strategiji za 2017-2020 godinu, neophodno je da se ubrza proces usvajanja predmetnog zakona. Stoga i Vlada Crne Gore predlaže da Skupština, shodno članu 151 Poslovnika Skupštine, ovaj zakon donese po skraćenom postupku.

#### **V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona**

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

## **Pregled odredbi Zakona o akcizama čije se izmjene i dopune predlažu:**

### **I OPŠTE ODREDBE**

#### **Član 1**

- (1) Ovim zakonom se uređuje sistem i uvodi obaveza plaćanja akcize za proizvode utvrđene ovim zakonom (u daljem tekstu: akcizni proizvodi), a koji se na teritoriji Crne Gore stavljaju u slobodan promet.
- (2) Akcizni proizvodi iz stava 1 ovog člana su:
- 1) alkohol i alkoholna pića;
  - 2) duvanski proizvodi;
  - 3) mineralna ulja, njihovi derivati i supstituti;
  - 4) Briše se. (Zakon o porezu na kafu, "Sl. list CG", br. 8/15)
  - 5) gazirana voda.

### **Značenje pojedinih izraza**

#### **Član 4**

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

- "obveznik akcize" je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa ovim zakonom, može prenijeti akcizna obaveza;
- "imalac akcizne dozvole" je fizičko, odnosno pravno lice koje dobije akciznu dozvolu carinskog organa da u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvodi, obrađuje, prerađuje, dorađuje (u daljem tekstu: proizvodi), uskladištava, prima i otprema akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;
- "akcizna dozvola" je dokumenat koji izdaje carinski organ pravnom, odnosno fizičkom licu da može u okviru obavljanja svoje djelatnosti u akciznom skladištu proizvoditi, uskladištavati, primati ili otpremati akcizne proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize;
- "akcizno skladište" je jedna ili više međusobno povezanih ograđenih površina ili prostora koji sačinjavaju tehnološku cjelinu, gdje imalac akcizne dozvole proizvodi, uskladištava, prima ili otprema proizvode pod režimom odloženog plaćanja akcize i koja mora biti vidljivo označena i fizički odvojena od preostalih površina ili prostora;
- "režim odloženog plaćanja akcize" je institut koji se odnosi na proizvodnju, skladištenje i kretanje akciznih proizvoda, na osnovu kojeg je odložena obaveza plaćanja akcize;
- "oslobođeni korisnik akciznih proizvoda" je fizičko, odnosno pravno lice koje pod uslovima određenim ovim zakonom dobije akciznu dozvolu carinskog organa da može u okviru svoje djelatnosti za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize;
- "pogon oslobođenog korisnika akciznih proizvoda" je prostor, postrojenje ili oprema u kojima se čuvaju akcizni proizvodi, koje je oslobođeni korisnik akciznih proizvoda nabavio za potrebe svoje djelatnosti bez plaćanja akcize;
- "uvoznik akciznih proizvoda" je carinski dužnik određen u skladu sa carinskim propisima, odnosno primalac akciznih proizvoda iz inostranstva.

## **VI OBVEZNICI AKCIZE**

### **Član 17**

- (1) Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
- (2) Obveznik akcize je i fizičko lice proizvođač alkoholnih pića iznad količina dozvoljenih za sopstvenu upotrebu, ukoliko se ta alkoholna pića stavljaju u promet (prodaju).
- (3) Pored lica iz st. 1 i 2 ovog člana obveznik akcize je:
  - 1) oslobođeni korisnik akciznih proizvoda iz člana 13 stav 3 ovog zakona;
  - 2) kupac, primalac akciznih proizvoda iz člana 15 tačka 1) ovog zakona;
  - 3) kupac iz člana 15 tačka 2) ovog zakona;
  - 4) povjerilac iz člana 15 tačka 3) ovog zakona;
  - 5) povjerilac iz člana 15 tačka 4) ovog zakona;
  - 6) lice koje proizvodi, uvozi, prevozi ili na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona.

## **VIII OSLOBOĐENI KORISNIK AKCIZNIH PROIZVODA**

### **Uslovi za izdavanje dozvole**

#### **Član 26**

- (1) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda može nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize samo ako za to dobije dozvolu carinskog organa.
- (2) Dozvolu iz stava 1 ovog člana može zatražiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:
  - 1) da u skladu sa propisanim uslovima obavlja djelatnost za koju upotrebljava akcizne proizvode za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona;
  - 2) da vodi poslovne knjige;
  - 3) da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze;
  - 4) da nad tim licem nije započeo postupak stečaja, odnosno likvidacije;
  - 5) da prije izdavanja dozvole podnese instrument osiguranja plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;
  - 6) da ispunjava druge uslove određene ovim zakonom.
- (3) Lice koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana može dobiti dozvolu ako ispunjava i sledeće uslove:
  - 1) da je proizvodna prostorija, skladište, odnosno druga prostorija za skladištenje akciznih proizvoda organizovana i opremljena tako da omogućava sigurno skladištenje i upotrebu akciznih proizvoda i pravilno mjerenje zaliha tih proizvoda;
  - 2) da knjigovodstveno praćenje tih proizvoda obezbjeđuje precizan uvid u potrošnju akciznih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju proizvodnju su akcizni proizvodi bili upotrijebljeni;
  - 3) da su obezbijeđeni uslovi za vršenje kontrole.
- (4) Bliže uslove iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.
- (5) U slučaju prestanka važenja dozvole, instrument osiguranja plaćanja akcize se može osloboditi tek nakon što je plaćena akciza za akcizne proizvode na zalihama, odnosno kada ne može više nastati obaveza za plaćanje akcize.
- (6) Bliži postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize propisuje Ministarstvo finansija.
- (7) Prije nego što carinski organ izda dozvolu mora utvrditi da li su akcizni proizvodi stvarno upotrijebljeni za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje dozvole, kao i normative upotrebe akciznih proizvoda u proizvodnji drugih proizvoda. Carinski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole.

(8) Ako carinski organ utvrdi da oslobođeni korisnik akciznih proizvoda ne ispunjava obaveze iz ovog člana određiće rok za otklanjanje nepravilnosti.

## **IX POVRAĆAJ PLAĆENE AKCIZE**

### **Član 30**

- (1) Pravo na povraćaj (refakciju) plaćene akcize ima:
- 1) imalac akcizne dozvole koji je nabavio akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom i koji ih je upotrijebio u akciznom skladištu za proizvodnju akciznih proizvoda;
  - 2) uvoznik koji vraća uvezene proizvode u inostranstvo u nepromijenjenom stanju, a za koje je prilikom njihovog uvoza platio akcizu;
  - 3) izvoznik koji izvozi akcizne proizvode na koje je plaćena akciza;
  - 4) lice koje je pribavilo akcizne proizvode po cijeni sa uključenom akcizom ili je akciza za iste plaćena prilikom uvoza, a upotrijebljeni su za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona.
- (2) Zahtjev za povraćaj plaćene akcize, lica iz stava 1 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 30 dana od isteka mjeseca u kojem je akciza plaćena.
- (3) Pravo na povraćaj dijela plaćene akcize može da ostvari kupac mineralnih ulja (gasnih ulja) iz člana 52 stav 3 tačka 4 alineja 2 i 3 ovog zakona.
- (4) Zahtjev za povraćaj dijela plaćene akcize lica iz stava 3 ovog člana, podnose carinskom organu u roku od 15 dana, od isteka kvartala u kojem je nabavljeno gasno ulje.
- (5) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) i oblast 16 (prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim namještaja), i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika), grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i ostale povremene usluge prevoza, prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), i grupa 49.41 drumski prevoz tereta (prevoz trupaca, životinja, rashlađenog tereta, teškog tereta, rasutog tereta uključujući prevoz kamionima i cistijernama, kao i sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz automobila, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja, osim prevoza akciznih proizvoda), osim za korišćenje putničkih motornih vozila.
- (6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji ta ulja koriste za izvođenje radova na projektu autoputa Bar-Boljare.
- (7) Bliže uslove i način povraćaja plaćene akcize propisuje Ministarstvo finansija.

## **X OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA AKCIZE**

### **Oslobađanje od plaćanja akcize za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije**

#### **Član 31**

- (1) Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:
- 1) za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori;
  - 2) za službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to određeno međunarodnim ugovorom;
  - 3) za lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava akreditovanih u Crnoj Gori, uključujući njihove članove porodice;

- 4) za lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući njihove članove porodice, ako je to određeno međunarodnim ugovorom.
- (2) Oslobođanje iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na osnovu potvrde ministra nadležnog za inostrane poslove.
- (3) Ako je u skladu sa međunarodnim ugovorom moguće oslobođanje ostvariti samo na osnovu uzajamnosti, to potvrđuje ministarstvo nadležno za inostrane poslove.
- (4) Akcizni proizvodi koji su oslobođeni od plaćanja akcize prema ovom članu se ne smiju otuđiti, osim ako je na te proizvode plaćena akciza.
- (5) Bliži način ostvarivanja prava za oslobođanje od plaćanja akcize po odredbama ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

### **Druga oslobođanja od plaćanja akcize**

#### **Član 32**

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

- 1) koji se prodaju na brodovima i avionima na linijama međunarodnog saobraćaja;
- 2) koje putnik donese sa sobom u svom ličnom prtljagu iz inostranstva i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 3) mineralna ulja, njihove derivate i supstite koji su u standardnim rezervoarima motornih vozila, plovila ili aviona koji dolaze iz inostranstva i nijesu namijenjeni za dalju prodaju i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 4) koji se iz carinskog skladišta tipa D otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na međunarodnim graničnim prelazima na kojima je obezbijeđena carinska i pasoška kontrola, radi prodaje putnicima, u skladu sa carinskim propisima.

### **Obračunavanje i plaćanje akcize kod uvoza**

#### **Član 36**

- (1) Akciza kod uvoza akciznih proizvoda obračunava se i plaća kao da je uvozna dažbina, osim ako je plaćanje akcize odloženo u skladu sa ovim zakonom.
- (2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, akcizu za cigarete kod uvoza obračunava uvoznik i plaća je u roku od 60 dana od dana preuzimanja kontrolnih akciznih markica.
- (3) Za vrijeme odloženog plaćanja akcize iz stava 2 ovog člana, uvoznik je dužan da obezbijedi instrument osiguranja plaćanja u visini obračunate akcize.

### **Akcizna osnovica i iznos akcize**

#### **Član 43**

- (1) Akcizna osnovica za vina, srednja alkoholna pića i ostala fermentisana pića je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima, a za pivo i etil alkohol zapreminski sadržaj alkohola na jedan hektolitar.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od:
  - 1) 5,00 Eura po zapreminskom sadržaju alkohola na hektolitar piva;
  - 2) "0" (nula) Eura po hektolitr mirnog vina;
  - 3) 35 Eura po hektolitr pjenušavog vina;
  - 4) 0 (nula) Eura po hektolitr ostalih nepjenušavih fermentisanih pića;
  - 5) 35 Eura po hektolitr ostalih pjenušavih fermentisanih pića;
  - 6) 100 Eura po hektolitr srednjih alkoholnih pića;
  - 7) 650 Eura po hektolitr čistog alkohola.

## **Duvanski proizvodi**

### **Član 46**

Duvanski proizvodi na koje se plaća akciza su: cigarete, cigare, cigarilosi, fino rezani duvan za pušenje (za cigarete za savijanje) i drugi duvan za pušenje.

## **Akcizna osnovica, stopa i iznos akcize**

### **Član 50**

- (1) Akcizna osnovica za duvanske proizvode je 1000 komada i maloprodajna cijena, odnosno kilogram proizvoda.
- (2) Akciza na cigarete plaća se kao specifična akciza koja je određena u iznosu za 1000 komada i kao proporcionalna akciza koja je određena u procentu od maloprodajne cijene cigareta.
- (3) Specifična akciza na cigarete iznosi 17,50 eura za 1000 komada.
- (4) Proporcionalna akciza na cigarete iznosi 35% od njihove maloprodajne cijene.
- (5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:
  - za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,
  - za fino rezani duvan - 25,00 Eura,
  - za drugi duvan za pušenje - 25,00 Eura.
- (6) Maloprodajna cijena cigareta iz stava 4 ovog člana je cijena koju odredi proizvođač, odnosno uvoznik, a koja uključuje akcizu i porez na dodatu vrijednost.
- (7) Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da, prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet, maloprodajne cijene cigareta prijavi nadležnom carinskom organu i objavi ih u "Službenom listu Crne Gore".
- (8) Prodaja cigareta po maloprodajnim cijenama, koje su veće ili manje od prijavljenih, nije dozvoljena.

## **Označavanje mineralnih ulja**

### **Član 55**

- (1) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje, moraju biti označena propisanom bojom i indikatorom. Označavanje mineralnih ulja se može obaviti samo u akciznom skladištu koje ima dozvolu carinskog organa za označavanje. Ako mineralna ulja nijesu označena u akciznom skladištu, smatra se da ta ulja nijesu označena.
- (2) Mineralno ulje uvezeno u Crnu Goru smatra se označenim, ako uvoznik podnese potvrdu stranog carinskog organa, proizvođača, odnosno stranog organa koje vrši označavanje da je bilo označeno van Crne Gore i da s obzirom na vrstu i količinu, sadrži najmanje one materije za označavanje koje su propisane na osnovu ovog zakona. Ako se potvrda ne podnese ili se ne može dokazati, smatra se da mineralno ulje nije označeno.
- (3) Skladištenje pojedinih mineralnih ulja mora biti organizovano na način koji obezbjeđuje da drugi proizvodi ne utiču na neutralizovanje boje, odnosno indikatora.
- (4) Postupak bojenja i označavanja mineralnih ulja prema ovom članu propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije.

## **Akcizna osnovica i iznos akcize**

### **Član 56d**

- (1) Akcizna osnovica za gaziranu vodu je količina akciznih proizvoda izražena u hektolitrima.
- (2) Akciza se plaća u iznosu od 10 Eura po hektolitr u gazirane vode.

## **XIII OBILJEŽAVANJE AKCIZNIH PROIZVODA**

### **Akcizna markica**

#### **Član 57**

- (1) Proizvođač, odnosno uvoznik dužan je da prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića, osim piva i mirnog vina, te proizvode obilježi kontrolnom akciznom markicom.
- (2) Kontrolna akcizna markica za duvanske proizvode mora biti nalijepljena na ambalažu ispod celofanskog ili drugog omotača, tako da je vidljiva i da se ne može odstraniti, a da se ne ošteti ambalaža, osim kod originalne ambalaže za cigare i cigarilose, koja ne sadrži celofanski ili drugi omotač, gdje akcizna markica može biti nalijepljena direktno na ambalažu.
- (3) Uvozne cigarete i uvozna flaširana alkoholna pića moraju imati oznaku i naziv uvoznika koji se utiskuju na kutiji, odnosno flaši neposredno štampanjem ili naljepnicom koja se lijepi na ambalaži ispod celofanskog ili drugog omotača kojom je obložena kutija, odnosno flaša.
- (4) Duvanski proizvodi i alkoholna pića koji se izvoze, a za koje ino dobavljač nije dostavio akcizne markice, obilježavaju se posebnom izvoznom markicom.
- (5) Izuzetno od stava 4 ovog člana, duvanski proizvodi koji se izvoze ne moraju biti obilježeni posebnom izvoznom markicom, pod uslovom da zakonom države uvoznice nije propisana obaveza da se duvanski proizvodi obilježavaju akciznom markicom.
- (6) Bliži postupak izvoza duvanskih proizvoda iz stava 5 ovog člana propisuje ministarstvo nadležno za poslove finansija.
- (7) Duvanski proizvodi i flaširana alkoholna pića koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavnicama moraju biti obilježeni posebnom markicom.
- (8) Posjedovanje, prodaja i transport duvanskih proizvoda i alkoholnih pića, iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice, nije dozvoljeno.
- (9) Vlada propisuje: izgled i sadržaj kontrolne i posebne akcizne markice; način i postupak odobravanja, štampanja i izdavanja, i način vođenja evidencija o izdatim, iskorišćenim i neiskorišćenim akciznim markicama iz ovog člana.

## **XIX KAZNENE ODREDBE**

### **Član 70**

- (1) Novčanom kaznom od 2.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice:
  - 1) ako prevoz akciznih proizvoda pod režimom odloženog plaćanja akcize ne prati akcizni dokument (člana 7 stav 3);
  - 2) ako ne izda akcizni dokument za akcizne proizvode koji se prevoze pod režimom odloženog plaćanja akcize (člana 8 stav 2);
  - 3) ako ne izda akcizni dokument u četiri primjerka (člana 8 stav 3);
  - 4) ako ne potvrdi prijem pošiljke i ne vrati akcizni dokument u propisanom roku pošiljaocu (člana 9 st. 1 i 2);
  - 5) ako ne plati akcizu na propisane osnovice prema stopama, odnosno iznosima koji važe na dan nastanka obaveze za plaćanje akcize i ako je ne plati u propisanom roku (čl. 13, 14, 15, 16 i 45);

- 6) ako uvozi, proizvodi, prevozi i na drugi način stavi u promet akcizne proizvode suprotno odredbama ovog zakona (član 16);
  - 7) ako prenese akciznu dozvolu na druga lica (člana 21 stav 2);
  - 8) ako ne ispunjava obaveze određene u članu 22 stav 1 ovog zakona;
  - 9) ako ne podnese instrumente za osiguranje plaćanja akcize (čl. 23 stav 1, 35 stav 8 i 36 stav 3);
  - 10) ako ne obračunava akcizu, odnosno ne obračunava je u obračunskom periodu (član 33);
  - 11) ako ne iskaže akcizu u mjesečnom obračunu akcize, ne podnese obračun akcize carinskom organu u propisanom roku i ne plaća akcizu u propisanom roku (čl. 34, 35 i 45);
  - 12) ako se alkoholni proizvodi otpreme iz akciznog skladišta za korišćenje u hemijskoj proizvodnji i proizvodnji kozmetike, a da nijesu denaturisani (člana 44 stav 2);
  - 13) ako se postupak denaturizacije ne izvrši u pogonu proizvodnje etil alkohola i ako se ne izvrši po propisanom postupku i sa upotrebom propisanog denaturanta (člana 44 stav 3);
  - 14) ako ne razvrstava akcizne proizvode na način određen odredbama ovog zakona (čl. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49 i 51);
  - 15) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet ne prijavi maloprodajne cijene cigareta nadležnom carinskom organu i ne objavi ih u "Službenom listu Crne Gore" ili vrši prodaju cigareta po maloprodajnim cijenama koje su veće ili manje od prijavljenih (član 50 st. 7 i 8);
  - 16) ako na propisan način ne označi ili ne organizuje skladištenje mineralnih ulja koja se upotrebljavaju kao gorivo za grijanje (član 55);
  - 17) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje koristi suprotno odredbama člana 56 stav 1 ovog zakona;
  - 17a) ako mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje stavlja u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata (član 56 stav 2);
  - 17b) ako prije stavljanja u upotrebu, odnosno u slobodan promet duvanske proizvode i alkoholna pića ne obilježi na propisan način (član 57 st. 1, 2, 3, i 4);
  - 17c) ako posjeduje, prodaje i transportuje duvanske proizvode i alkoholna pića iznad količina utvrđenih ovim zakonom, bez odgovarajuće akcizne markice (član 57 stav 6);
  - 18) ako u svom knjigovodstvu ne obezbijedi propisane podatke i ne vodi propisane evidencije (član 59);
  - 19) ako ne čuva dokumentaciju u propisanom roku (član 61);
  - 20) ako ne obavijesti carinski organ o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti (član 63);
- (2) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 1.000 eura.
  - (3) Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 1.000 eura do 6.000 eura.
  - (4) Za prekršaj iz stava 1 tačka 17c) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 250 eura do 1.000 eura.



## Član 80f

(1) Specifična akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se za 1.000 komada, i to:

- 1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine u iznosu od 19,00 eura,
- 2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine u iznosu od 20,00 eura,
- 3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine u iznosu od 22,00 eura,
- 4) od 1. aprila 2017. godine do 31. marta 2018. godine u iznosu od 24,00 eura,
- 5) od 1. aprila 2018. godine do 31. marta 2019. godine u iznosu od 26,00 eura.

(2) Proporcionalna akciza na cigarete iz člana 47 ovog zakona plaća se od maloprodajne cijene cigareta, i to:

- 1) od 1. novembra 2014. godine do 31. marta 2015. godine 35%,
- 2) od 1. aprila 2015. godine do 31. marta 2016. godine 34%,
- 3) od 1. aprila 2016. godine do 31. marta 2017. godine 33%,
- 4) od 1. aprila 2017. godine do 31. marta 2018. godine 32%,
- 5) od 1. aprila 2018. godine do 31. marta 2019. godine 31%.



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA**

Broj: 02-03-sl.

Podgorica, 15.06.2017. godine

**MINISTARSTVO FINANSIJA**  
**- Direktorat za poreski i carinski sistem -**

Poštovani,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

**MIŠLJENJE**

Predloženim zakonom vrši se sprovođenje mjera predviđenih Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2017-2020, a u cilju obezbjeđivanja stabilnosti javnih finansija Crne Gore. Takođe, navedenim zakonom je izvršeno usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz oblasti akcizne regulative i to: Direktivom Savjeta EU 2011/64 o strukturi i stopama akcize na prerađeni duvan i Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije.

Budući da se Predlogom zakona planira uvođenje novih proizvoda u akcizni sistem, čime se doprinosi povećanju budžetskih prihoda, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*.

S poštovanjem,

  
**MINISTAR**  
**Danko Radunović**

## IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA	
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
<b>1. Definisanje problema</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</li><li>- Koji su uzroci problema?</li><li>- Koje su posljedice problema?</li><li>- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?</li><li>- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</li></ul>	
<p>Predloženim zakonom vrši se sprovođenje mjera iz "Fiskalne strategije Crne Gore" kojom je predviđeno postepeno povećanje akciznih stopa, odnosno visine akcize za pojedine akcizne proizvode (etil alkohol, duvanske proizvode, gazirana pića i ugalj), za period od 2017. do 2020. godine. Takođe, navedenim zakonom u cilju harmonizacije akciznog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije predlaže se uvođenje uglja, nesagorijevajućeg duvana (kategorija novih duvanskih proizvoda) i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, u postojeći akcizni sistem.</p> <p>Predloženim zakonom izvršeno je revidiranje odredbi koje se odnose na povraćaj dijela plaćene akcize, za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, za svrhe grijanja kao i za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije i mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, na način što se predlaže ograničavanje prava na povraćaj u zavisnosti od ostvarenog godišnjeg prihoda sa ciljem da se povraćaj vrši samo na gorivo koje se troši za ostvarivanje tih prihoda.</p> <p>Navedenim zakonom, predlaže se unaprjeđenje zakonskog rješenja u dijelu tretmana zaliha akciznih proizvoda prilikom promjene visine akcize ili akciznih stopa, kao i maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda, na način što bi postojala obaveza obračunavanja, prijavljivanja i plaćanja akcize od strane proizvođača, uvoznika kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i malo. Navedena lica bila bi u obavezi da, na zalihe akciznih proizvoda izvrše obračun i uplate akcizu, odnosno razliku akcize prema stopama i iznosima propisanih Zakonom, koji se podnosi nadležnom carinskom organu u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do povećanja visine akcize ili povećanja maloprodajnih cijena duvanskih proizvoda.</p>	
<b>2. Ciljevi</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?</li><li>- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.</li></ul>	
<p>Predloženim zakonom izvršiće se dalja harmonizacija akciznog zakonodavstva sa direktivama Evropske unije posebno u dijelu oporezivanja duvanskih proizvoda, čime bi se kroz postepeno povećanje visine akcize za ovaj akcizni proizvod njihova visina u potpunosti uskladila sa minimumom koji je propisan u EU. Takođe, regulisanjem sistema zaliha akciznih proizvoda kao i sprovođenjem zakonom definisanih mehanizama kontrole kod prometa akciznim proizvodima, obezbijediće se stabilnost tržišta kao i</p>	

povećanje budžetskih prihoda.

Donošenje navedenog zakona planirano je Fiskalnom strategijom Crne Gore 2017-2020 godine.

### 3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Realizacijom mjera fiskalne politike koje se odnose na povećanje visine akcize na duvanske proizvode, etil alkohol, gazirana pića i uvođenjem akcize na ugalj doprinijeće se povećanju budžetskih prihoda i očuvanju održivosti javnih finansija.

### 4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.**
- **Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).**
- **Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.**
- **Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.**
- **Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.**

U cilju sprovođenja navedenog zakonskog rješenja, a u cilju minimiziranja rizika od potencijalnog rasta ilegalnog tržišta kod prometa akciznim proizvodima, preduzeće se dodatni mehanizmi i mjere inspekcijskog nadzora kod prometa ovih proizvoda, a što je posebno definisano Akcionim planom za suzbijanje sive ekonomije.

U dijelu koji se odnosi na povećanje akcize na duvanske proizvode, etil-alkohol i gazirana pića istim se na posredan način doprinosi suzbijanju negativnih efekata koje upotreba navedenih proizvoda ima na zdravlje građana, a imajući u vidu da se predlaže postepeno povećanje nivoa akcize za ove akcizne proizvode, isto neće imati značajnijeg uticaja na životni standard građana.

Takođe, cilju daljeg usaglašavanja akciznog sistema sa Direktivom EU 2003/96/EEZ od 27. oktobra 2003.godine o oporezivanju energenata i električne energije, predlaže se da ugalj bude obuhvaćen predmetom oporezivanja akcizom. Uvođenjem akcize na ugalj se ostvaruju prihodi iz kojih se finansiraju projekti za otklanjanje posljedica zagađivanja, te postepeno povećanje akcize treba da donosi prihode, koji su jednaki troškovima za otklanjanje štetnog uticaja zagađivanja vazduha

### 5. Procjena fiskalnog uticaja

- **Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?**
- **Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.**
- **Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.**
- **Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?**
- **Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?**
- **Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?**
- **Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- **Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.**
- **Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?**
- **Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.**

Implementacija propisa ne zahtijeva izdvajanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske obaveze.

**6. Konsultacije zainteresovanih strana**

- **Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.**
- **Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).**  
**Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.**

Prilikom izrade predmetnog zakona nije korišćena ekspertska podrška.



MINISTAR  
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO FINANSIJA  
gospodin Darko Radunović  
minister

Broj: 05/1 – 330/2  
Podgorica, 27. VI 2017.

Crna Gora  
MINISTARSTVO FINANSIJA  
PODGORICA

Datum: 27. 06. 2017			
Op. št.	Broj	Prilog	Priloga
	04-10500/1		

Uvaženi gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 04-10500/1 od 27. juna 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.

S poštovanjem,

  
MINISTAR  
ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM  
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MF-IU/PZ/17/23
<b>1. Naziv nacrt/predloga propisa</b>		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise	
<b>2. Podaci o obrađivaču propisa</b>		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radović, 020/225 - 160, Novo.radovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
<b>3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis</b>		
- Organ državne uprave	Uprava carina	
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)</b>		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava VIII. Politika saradnje, član 100, Porezi		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
<b>5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)</b>		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	16: Porezi, 2 Planovi i potrebe, 2.2. Zakonodavni okvir, B) Indirektno oporezivanje	
- Rok za donošenje propisa	III kvartal 2017	
- Napomena	/	
<b>6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije</b>		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
UFEU, Dio Treći, Politika i unutrašnje mjere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113/TFEU, Part Three, Union policies and internal actions, Title VII.Common rules on competition, Taxation and approximations of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113		
<b>Potpuno usklađeno/fully harmonized</b>		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
<b>32008L0118</b>		
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ / Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC (OJ L 009, 14.01.2009)		
<b>Djelimično usklađeno/partly harmonized</b>		
<b>32011L0064</b>		

Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan / Council Directive 2011/64/EU of 21 June 2011 on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (OJ L 176, 05.07.2011)

**Potpuno usklađeno/fully harmonized**

**32003L0096**

Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ L 283, 31.10.2003)

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**32006L0079**

Direktiva Savjeta 2006/79/EZ od 5. oktobra 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode iz trećih zemalja / Council Directive 2006/79/EC of 5 October 2006 on the exemption from taxes of imports of small consignments of goods of a non-commercial character from third countries (OJ L 286, 17.10.2006)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

**31995L0060**

Direktiva Savjeta 95/60/EZ od 27. novembra 1995. o fiskalnom označavanju plinskog ulja i kerozina / Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and kerosene (OJ L 291, 6.12.1995)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

**31992L0083**

Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pica / Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages (OJ L 316, 31.10.1992)

**Potpuno usklađeno/Fully harmonized**

**32009L0055**

Direktiva Savjeta 2009/55/EZ od 25. maja 2009. o poreskim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačni unos ličnog vlasništva pojedinaca iz države članice/Council Directive of 25 May 2009 on tax exemptions applicable to the permanent introduction from a Member State of the personal property of individuals

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**31983L0182**

Direktiva Savjeta od 28. marta 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu/Council Directive of 28 March 1983 on tax exemptions within the Community for certain means of transport temporarily imported into one Member State from another

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

**32007L0074**

Direktiva Savjeta 2007/74/EZ od 20. prosinca 2007. o oslobođenju od poreza na dodatu vrijednost i akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja/Council Directive 2009/55/EC of 25 May 2009 on tax exemptions applicable to the permanent introduction from a Member State of the personal property of individuals

**Djelimično usklađeno/partly harmonized**

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije



Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

**6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacрта/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti**

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa direktivom **32008L0118** u dijelu koji se odnosi na definisanja gornje granice alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu kao i način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, dok je neusklađen u dijelu koji se odnosi na elektronsko praćenje akcizne robe koja je pod režimom odloženog plaćanja akcize(EMCS). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama i podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu. Rok: do dana ulaska u EU.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa direktivom



<p><b>32003L0096</b> u dijelu koji se odnosi na ostale energente koji podliježu plaćanju akcize, kao i i električnu energiju. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama. Rok: IV kvartal 2019.</p> <p>Predlog propisa djelimično je usklađen sa Direktivama <b>32007L0074, 31983L0182, 32009L0055</b> u dijelu koji se odnosi na oslobođenje od plaćanja akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja, oslobođenja za prevozna sredstva koja se privremeno uvoze između država članica kao i oslobođenja u vezi unosa ličnih stvari za pojedince iz države članice EU. Potpuna usklađenost će se postići prilikom izmjena Zakona o akcizama u IV kvartalu 2019. godine.</p>	
<p><b>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</b></p> <p style="text-align: center;">/</p>	
<p><b>8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</b></p> <p>Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. /</p>	
<p><b>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</b></p> <p>Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.</p>	
<p><b>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</b></p> <p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama preveden je na engleski jezik.</p>	
<p><b>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</b></p> <p>U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata.</p>	
<p>Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa</p>	<p>Potpis / ministar evropskih poslova</p>
<p>Datum: </p>	<p>Datum: </p>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

**TABELA USKLAĐENOSTI**

<b>1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa</b>		<b>1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi</b>		
MF-TU/PZ/17/23		MF-IU/PZ/17/23		
<b>2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka</b>				
Direktiva Savjeta 2008/118/EZ od 16 decembra 2008. o opštem sastavu akciza i koja ukida Direktivu 92/12/EEZ - <a href="#">32008L0118</a>				
Direktiva Savjeta 2011/64/EU od 21. juna 2011. o strukturi i stopama akcize koje se odnose na prerađeni duvan - <a href="#">32011L0064</a>				
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije - <b>32003L0096</b>				
Direktiva Savjeta 2006/79/EZ od 5. oktobra 2006. o oslobođenju od plaćanja poreza na uvoz malih pošiljki robe nekomercijalne prirode iz trećih zemalja - <b>32006L0079</b>				
Direktiva Savjeta 95/60/EZ od 27. novembra 1995. o fiskalnom označivanju plinskog ulja i kerozina - <b>31995L0060</b>				
Direktiva Savjeta 92/83/EZ od 19. oktobra 1992. o usklađivanju struktura akcize na alkohol i alkoholna pića - <b>31992L0083</b>				
Direktiva Savjeta 2009/55/EZ od 25. maja 2009. o poreskim oslobođenjima koja se primjenjuju na konačni unos ličnog vlasništva pojedinaca iz države članice - <b>32009L0055</b>				
Direktiva Savjeta od 28. marta 1983. o oslobođenju od poreza unutar Zajednice za određena prevozna sredstva koja se privremeno uvoze iz jedne države članice u drugu - <b>31983L0182</b>				
Direktiva Savjeta 2007/74/EZ od 20. decembra 2007. o oslobođenju od poreza na dodatu vrijednost i akciza na uvoz robe za osobe koje putuju iz trećih zemalja - <b>32007L007</b>				
<b>3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore</b>				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
<b>4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije</b>				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<b>Direktiva Savjeta 2008/118/EZ</b>				
<b>Član 1</b> 1. Ovom se Direktivom utvrđuje opšti sastav akciza, koji se neposredno ili posredno odnosi na sljedeću robu (u daljnjem tekstu „akcizni proizvodi“): (a) energenti i električna energija, obuhvaćeni Direktivom 2003/96/EZ;	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 1 stav 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“,	IV kvartal 2019

<p>(b) alkohol i alkoholna pića, obuhvaćeni Direktivama 92/83/EEZ i 92/84/EEZ;</p> <p>(c) prerađeni duvan, obuhvaćen Direktivama 95/59/EZ, 92/79/EEZ i 92/80/EEZ.</p> <p>2. Države članice mogu ubirati druge posredne poreze na akciznu robu za posebne namjene, ako su ti porezi u skladu s poreskim pravilima Zajednice koja se primjenjuju na akcizu ili na porez na dodanu vrijednost, vezano uz utvrđivanje poreske osnovice, izračunavanje poreza, porezne obaveze i poreskog nadzora, ali ta pravila ne uključuju odredbe o oslobođenjima.</p>			<p>br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14 i 1/17) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu plaćanju akciza (električna energija i drugi energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona.</p>	
<p><b>Član 1</b></p> <p>3. Države članice mogu ubirati porez na:</p> <p>(a) proizvode koji nisu akcizna roba;</p> <p>(b) pružanje usluga, uključujući i one koje se odnose na akciznu robu i nije ih moguće označiti kao porez na promet.</p> <p>Međutim, ubiranje tih poreza pri trgovanju između država članica ne smije uzrokovati formalnosti povezane s prijelazom granice.</p>	<p><b>Član 1</b></p> <p>Poslije tačke 5 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>(6) tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 1 stav 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/18, 45/14 i 1/17).</p>	
<p><b>Član 2</b></p> <p>Za akciznu robu vrijedi obaveza plaćanja akcize u trenutku:</p> <p>(a) njene proizvodnje, prema potrebi uključujući i njeno vađenje iz tla na području Zajednice;</p> <p>(b) njenog uvoza na područje Zajednice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).</p>	
<p><b>Član 3</b></p> <p>1. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za ulaz robe na carinsko područje Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis na ulaz akcizne robe u Zajednicu iz područja navedenih u članu 5. stav 2.</p> <p>2. Formalnosti utvrđene carinskim odredbama Zajednice za izlaz robe iz carinskog područja Zajednice, primjenjuju se mutatis mutandis za izlaz akcizne robe iz Zajednice u područje iz člana 5. stava 2.</p> <p>3. Odstupanjem od stavova 1. i 2. Finskoj se dopušta da za kretanja akcizne robe iz svog područja u smislu člana 4. stava 2. u područja iz člana 5. stava 2. tačke (c) primjenjuje istovjetne postupke onima, koji se primjenjuju za takva kretanja na njenom području u skladu s članom 4. stavom 2.</p> <p>Poglavlja III. i IV. ne primjenjuju se na carinsku robu, na koju se primjenjuje postupak ili sistem odgode plaćanja akcize.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 4</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno</p>		

<p>U ovoj se Direktivi i njezinim provedbenim odredbama primjenjuju sljedeće definicije:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „ovlašćeni imalac akciznog skladišta“ označava fizičko ili pravno lice koje ima ovlaštenje nadležnih tijela države članice da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema carinsku robu prema sistemu plaćanja akcize u akciznom skladištu;</li> <li>2. „država članica“ i „područje države članice“ označava područje svake države članice Zajednice, u kojoj se primjenjuje Ugovor, u skladu s njegovim članom 299., uz izuzetak trećih područja;</li> <li>3. „Zajednica“ i „područje Zajednice“ označava područje država članica u smislu tačke 2.;</li> <li>4. „treće područje“ označava područje iz člana 5. stavova 2. i 3.;</li> <li>5. „treća zemlja“ označava svaku državu ili područje na koju se Ugovor ne primjenjuje;</li> <li>6. „carinski postupak ili sistem odgode“ označava bilo koji poseban postupak u skladu s Regulativom (EEZ) br. 2913/92 koji se odnosi na carinski nadzor i sprovodi pri ulazu robe koja porijeklom nije iz Zajednice, u carinsko područje Zajednice, privremeno skladištenje, slobodne zone ili slobodna skladišta i bilo koje dogovore prema članu 84. stavu 1. tački (a) te Regulative;</li> <li>7. „sistem odloženog plaćanja akcize“ označava poreski sistem koji se primjenjuje na proizvodnju, preradu, skladištenje ili kretanje akcizne robe, na koju se ne primjenjuje carinski postupak ili sistem odloženog plaćanja;</li> <li>8. „uvoz akcizne robe“ označava ulaz akcizne robe na područje Zajednice, osim ako roba pri ulasku na područje Zajednice nije predmet carinskog postupka ili sistema odlaganja, odnosno oslobođena carinskog postupka ili sistema odgode;</li> <li>9. „registrovani primalac“ označava fizičko ili pravno lice kome nadležno tijelo predmetne države članice daje ovlaštenje da pri obavljanju svojih poslovnih djelatnosti pod uslovima koje utvrđuju nadležna tijela prima carinsku robu koja se kreće iz druge države članice u skladu sa sistemom odgode plaćanja akcize;</li> <li>10. „registrovani pošiljalac“ označava fizičko ili pravno lice, kome nadležno tijelo države članice uvoza daje ovlaštenje da kod obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i pod uslovima koje utvrđuju navedena tijela samo otprema carinsku robu sukladno sistemu odgode plaćanja akcize kod puštanja u slobodni promet u skladu s članom 79. Regulative (EEZ) br. 2913/92;</li> </ol>		<p>usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 4 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p> <p>Definicije „registrovani primalac“ i „registrovani pošiljalac“ su predmet regulisanja Carinskog zakona</p>
---	--	------------------	--

<p>11. „akcizno skladište“ označava mjesto gdje ovlašćeni upravitelj akciznog skladišta u svom poslovanju carinsku robu proizvodi, prerađuje, skladišti, prima ili otprema u skladu s sistemom odgode plaćanja akcize, i uz poštovanje nekih uslova, koje utvrđuju nadležna tijela države članice, u kojoj se nalazi akcizno skladište.</p>				
<p><b>Čl. 5 i 6</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Čl. 7-20</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 6-36 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Čl. 21-31</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Sistem elektronskog praćenja robe koja je u sistemu odloženog plaćanja akcize nije implementiran, iz razloga nepostojanja odgovarajućih budžetskih kao i administrativnih kapaciteta. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona koji će se donijeti do ulaska u EU.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p><b>Član 32</b></p> <p>1. Za akciznu robu koju nabavljaju fizička lica za sopstvenu upotrebu i same ju prevoze iz jedne države članice u drugu, akciza se ubire samo u državi članici gdje je roba nabavljena.</p> <p>2. Za utvrđivanje je li akcizna roba iz stava 1. namijenjena vlastitoj uporabi fizičkog lica, države članice u obzir uzimaju najmanje sljedeće:</p> <p>(a) komercijalni status vlasnika akcizne robe i njegove razloge za raspolaganje njome;</p> <p>(b) mjesto gdje se nalazi akcizna roba i prema potrebi korišten način prevoza;</p> <p>(c) bilo kakvu dokumentaciju, koja se odnosi na carinsku robu;</p> <p>(d) prirodu akcizne robe;</p> <p>(e) količinu akcizne robe.</p> <p>3. U smislu primjene stava 2. tačke (e) države članice mogu utvrditi okvirne količine međutim samo u smislu smjernica. Te okvirne količine ne smiju biti niže od:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 7 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Sl. list CG", br. 20/15).</p>	

<p>(a) za proizvode od duvana:  - cigarete: 800 komada,  - cigarilosi (cigare koje ne teže više od 3 g po komadu): 400 komada,  - cigare: 200 komada,  - duvan za pušenje: 1,0 kg;  (b) za alkoholna pića:  - žestoka alkoholna pića: 10 l,  - međuproizvodi: 20 l,  - vino: 90 l (uključujući najviše 60 l pjenušavog vina),  - pivo: 110 l.</p> <p>4. Države članice mogu i utvrditi nastanak obaveze plaćanja akcize u državi članici uporabe za nabavu mineralnog ulja koje je već pušteno u upotrebu u drugoj državi članici, ako takve proizvode na neuobičajen način prevozi fizička osoba ili bilo tko drugi u njeno ime.  U smislu ovog stava „neuobičajen prevoz“ označava svaki prevoz goriva, osim prevoza u rezervoarima vozila ili u odgovarajućim kanistrima za rezervno gorivo i prevoz tekućih proizvoda za grijanje, osim prevoza u cisternama, koje se koriste u ime lica koja obavlja tu gospodarsku djelatnost.</p>				
<p><b>Čl. 33-38</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p><b>Član 39</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje član 7. stav 1. države članice mogu zahtijevati da se akcizna roba u trenutku njenog stavljanja u upotrebu na njihovom području ili u slučajevima iz prvog podstava člana 33. stava 1. i člana 36. stava 1., kad uđe na njihovo područje, označi poreskim markicama ili nacionalnim identifikacionim markicama, koje se primjenjuju u fiskalne svrhe.</p> <p>2. Svaka država članica, koja zahtijeva upotrebu poreskih markica ili nacionalnih identifikacijskih markica iz stava 1., mora ih staviti na raspolaganje ovlaštenim upraviteljima akciznih skladišta drugih država članica. Međutim, svaka država članica može zahtijevati, da se te markice stave na raspolaganje poreskim zastupnicima koje su ovlastila nadležna tijela te države članice.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje bilo kakve odredbe koje mogu utvrditi države članice kako bi osigurale pravilno provođenje ovog člana i spriječile utaju, izbjegavanje ili zloupotrebu, države članice osiguravaju da porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. ne predstavljaju ograničenje slobodnom kretanju akcizne robe.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	

<p>Kad je akcizna roba označena takvim markicama, država članica koja ih je izdala, vraća svaki iznos koji je plaćen ili zajamčen za dobivanje tih markica, izuzevši troškove izdavanja, ako je obaveza plaćanja akcize nastala i akciza je ubrana u drugoj državi članici.</p> <p>Međutim, država članica koja je izdala te markice može utvrditi da za povrat plaćenog ili zajamčenog iznosa treba dostaviti zadovoljavajući dokaz svojim nadležnim tijelima da su te markice uklonjene ili uništene.</p> <p>4. Porezne markice ili nacionalne identifikacijske markice iz stava 1. vrijede u državi članici koja ih je izdala. Međutim, države članice te markice mogu međusobno priznati.</p>				
<p><b>Član 40</b></p> <p>1. Države članice mogu male proizvođače vina izuzeti od zahtjeva iz Poglavlja III. i IV. te drugih zahtjeva vezanih uz kretanje i nadzor. Ako ti mali proizvođači vina sami obavljaju transakcije unutar Zajednice, oni o tome obavještavaju svoja nadležna tijela i postupaju u skladu sa zahtjevima Regulative Komisije (EZ) br. 884/2001 od 24. aprila 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu vezano uz dokumentaciju koja prati prevoz vina i vinskih proizvoda i evidencije, koje se vode u vinskom sektoru 1.</p> <p>2. Kad su mali proizvođači vina izuzeti od zahtjeva u skladu sa stavom 1., primalac obavještava nadležna tijela države članice odredišta o primljenim pošiljkama dokumentom propisanim prema Regulativi (EZ) br. 84/2001 ili upućivanjem na njega.</p> <p>3. U smislu ovog člana pojam „mali proizvođači vina“ označava lica koje proizvode prosječno manje od 1 000 hl vina godišnje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 45 Zakona o akcizama (akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12,38/13, 45/14 i 1/17) u dijelu koji se odnosi na način plaćanja strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu. Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta koji će regulisati način plaćanja akcize od strane malih proizvođača, kao i gornju granicu alkoholnih pića za sopstvenu upotrebu</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p><b>Čl. 41 i 42</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	
<p><b>Čl. 43-50</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Direktiva Savjeta 2011/64/EZ</b></p>				
<p><b>Član 1</b></p> <p>Ovom se Direktivom utvrđuju opšta načela za usklađivanje strukture i stopa akcize koju države članice primjenjuju na duvanske proizvode.</p> <p><b>Član 2</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, prerađeni duvan označava:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 46 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	

<p>(a) cigarete;  (b) cigare i cigarilose;  (c) duvan za pušenje:  (i) fino rezani duvan za cigarete za savijanje;  (ii) drugi duvan za pušenje.</p> <p>2. Proizvodi koji se u cjelosti ili djelimično sastaje od materija koje nisu duvan ali koji u svakom drugom pogledu ispunjavaju kriterijume definisane u članu 3 ili članu 5, stav (1) se tretiraju kao cigarete i duvan za pušenje.  Izuzetno od prvog pod-stava, prooizvodi koji ne sadrže duvan i koriste se isključivo za medicinske svrhe se ne tretiraju kao prerađeni duvan.</p> <p>3. Izuzetno od važećih odrebi u Uniji, definicije iz stava 2 ovog člana i članova 3, 4, i 5 ne dovode u pitanje izbor sistema ili nivo oporezivanja koji se primjenjuje na različite grupe proizvoda iz ovih članova.</p>				
<p><b>Član 3</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, cigarete označavaju:  (a) svitke duvana koji se mogu pušiti takvi kakvi su i ne svrstavaju se u cigare i cigarilose u smislu člana 4, stav (1).  (b) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;  (c) svitke duvana, koji se na jednostavan, neindustrijski način savijaju u papir za cigareta.</p> <p>2. Za potrebe akciznih dažbina, svitkom duvana iz stava 1 smatra se da predstavlja dvije cigarete čija je dužina bez filtera, ili muštikle duža od 8 cm, ali nije duža od 11 cm; tri cigarete koje su bez filtera, odnosno muštikle duže od 11 cm, ali nijesu duže od 14 cm, i tako redom.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 47 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 4</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu i, s obzirom na njihova svojstva i uobičajena očekivanja potrošača, ukoliko su isključivo namijenjeni za pušenje takvi kavi su:  (a) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;  (b) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 48 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	



<p>muštikle veća od 2,3 grama i nije veća od 10 grama i čiji obim je najmanje 34mm.</p> <p>3. Proizvodi koji se sastoje djelimično od materija koje nisu duvan, ali koji po drugom osnovu ispunjavaju kriterijume dafinisane u stavu 1 se tretiraju kao cigare i cigarilosi.</p>			
<p><b>Član 4</b></p> <p>2. Odstupajući od stava 1, sledeći pod-stav može da nastavi da se primjenjuje u Njemačkoj i Mađarskoj do 31. decembra 2014.</p> <p>Za cigare ili cigarilose se smatraju sledeći proizvodi ukoliko se mogu pušiti takvi kavi su:</p> <p>(a) Svitci duvana u cjelini izrađeni od prirodnog duvana;</p> <p>(b) Svitci duvana sa spoljnim omotačem od prirodnog duvana;</p> <p>(c) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, i sa spoljnim omotačem, gdje su i jedan i drugi od rekonstruisanog duvana, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 1,2 grama i gdje je omotač savijen u spiralu pod oštrim uglom od najmanje 30° u odnosu na uzdužnu osu cigara;</p> <p>(d) Svitci duvana sa punjenjem od smješe izrezane na trake i sa spoljnim omotačem uobičajene boje cigara, od rekonstruisanog duvana, koji u potpunosti pokriva proizvod, a zavisno od slučaja i filter ali u slučaju cigara sa muštiklom ne i muštiklu, čija je jedinična težina bez filtera ili muštikle veća od 2,3 grama i čiji obim je najmanje 34mm.;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>	
<p><b>Član 5</b></p> <p>1. Za potrebe ove Direktive, duvan za pušenje označava:</p> <p>(a) duvan koji je rezan ili drugačije siječen, savijen ili stisnut u komade i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade;</p> <p>(b) otpatke od duvana koji su stavljeni u maloprodaju a koji nisu svrstani pod član 3 i član 4 stav (1) i koji se mogu pušiti. Za potrebe ovog člana otpacima od duvana se smatraju ostaci od listova duvana i nusproizvodi dobijeni obradom ili preradom duvanskih proizvoda.</p> <p>2. Duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je manja od 1,5 milimetara se smatra fino rezanim duvanom za cigerete za savijanje.</p> <p>Države članice mogu smatrati fino rezanim duvanom za cigerete za savijanje i duvan za pušenje u kome više od 25% težine djelića duvana ima šriinu koja je 1,5 milimetara ili više i koji se prodaje ili koji namjerava da se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 49 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>

prodaje za cigarete za savijanje.				
<p><b>Član 6</b> Fizičko ili pravno lice s poslovnim nastanom u Uniji koja prerađuje duvan u duvanske proizvode namijenjene prodaji na malo smatra se proizvođačem.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Materija nije predmet regulisanja ovog zakona	
<p><b>Član 7</b> 1. Na cigarete proizvedene u Uniji i cigarete uvezene iz trećih zemalja primjenjuje se akciza ad valorem izračunata na temelju najveće maloprodajne cijene, uključujući carinske pristojbe, te također posebna akciza izračunata po jedinici proizvoda. Bez obzira na prvi podstav, države članice mogu izuzeti carinske pristojbe iz osnovice za izračun akcize ad valorem na cigarete. 2. Postotak akcize ad valorem i iznos posebne akcize moraju biti jednaki za sve cigarete. 3. U konačnoj fazi usklađivanja struktura u svim je državama članicama za cigarete potrebno utvrditi isti omjer između posebne akcize i zbroja akcize ad valorem i poreza na promet, i to na način da raspon maloprodajnih cijena pošteno odražava razliku između prodajnih cijena proizvođača. 4. Po potrebi akciza na cigarete može sadržavati minimalno porezno opterećenje pod uslovom da se strogo poštuju miješana struktura poreza i raspon posebne komponente akcize kako je utvrđeno članom 8.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 50 st. 1 i 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	
<p><b>Član 8</b> 1. Postotak posebne komponente akcize u iznosu ukupnog poreskog opterećenja na cigarete utvrđuje se na osnovu ponderisane prosječne maloprodajne cijene. 2. Ponderisana prosječna maloprodajna cijena računa se na osnovu ukupne vrijednosti svih cigareta stavljenih u promet, koja se temelji na maloprodajnoj cijeni, uključno sa svim porezima, podijeljenoj s ukupnom količinom cigareta stavljenih u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine na temelju podataka o svim cigaretama stavljenima u promet tijekom prethodne kalendarske godine. 3. Do 31. decembra 2013. posebna komponenta akcize ne smije biti niža od 5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi: (a) posebna akciza; (b) akciza ad valorem i porez na dodanu vrijednost (PDV) koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 50 i 50b Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	

<p>4. Od 1. januara 2014. posebna komponenta akcize na cigarete ne smije biti niža od 7,5 %, niti viša od 76,5 % iznosa ukupnog poreskog opterećenja koje čine sljedeći iznosi:</p> <p>(a) posebna akciza;</p> <p>(b) akciza ad valorem i PDV koji se obračunavaju na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>5. Odstupajući od stavova 3. i 4., ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja posebne komponente akcize, izražene kao postotak ukupnog poreskog opterećenja, ispod postotka od 5 % ili 7,5 %, u zavisnosti od slučaja, ili do njenoga povećanja iznad 76,5 % ukupnog poreskog opterećenja, odnosna država članica ne mora uskladiti iznos posebne akcize do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>6. U skladu sa stavovima 3., 4. i 5. ovoga člana, i članom 7. stavom 1. podstavom drugim, države članice mogu naplaćivati minimalnu akcizu na cigarete.</p>				
<p><b>Član 9</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju na cigarete minimalne poreze na potrošnju cigarete u skladu s pravilima iz ovoga Poglavlja.</p> <p>2. Stav 1. primjenjuju se na poreze koji se u skladu s ovim Poglavljem obračunavaju za cigarete i koji uključuju:</p> <p>(a) posebnu akcizu po jedinici proizvoda;</p> <p>(b) akcizu ad valorem izračunatu na temelju najveće maloprodajne cijene;</p> <p>(c) PDV razmjern maloprodajnoj cijeni.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 10</b></p> <p>1. Ukupna akciza (posebna akciza i akciza ad valorem bez PDV-a) na cigarete iznosi barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 64 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p> <p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 101 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 57 % iz prvoga podstava.</p> <p>2. Od 1. januara 2014. ukupna akciza na cigarete iznosi barem 60 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet. Akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p>	<p><b>Član 13</b></p> <p>U članu 50 stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>“Specifična akciza na cigarete plaća se za 1000 komada u iznosu od 50,00 eura.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 i 80f Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17), kojim je predviđeno postepeno (godišnje) povećanje visine akcize na cigarete čime će postići potpuna usklađenost od 1. januara 2019.</p>	

<p>Međutim, države članice koje naplaćuju akcizu od barem 115 EUR za 1 000 komada cigareta na temelju ponderisane prosječne maloprodajne cijene ne moraju ispuniti zahtjev od 60 % iz prvoga podstava.</p> <p>Bugarskoj, Estoniji, Grčkoj, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj i Rumunjskoj odobrava se prijelazno razdoblje do 31. decembra 2017. kako bi ispunile zahtjeve iz prvoga i drugoga podstava.</p> <p>3. Države članice moraju postupno povećavati akcize kako bi ispunile zahtjeve iz stava 2. do datuma navedenih u tom stavu.</p>				
<p><b>Član 11</b></p> <p>1. Ako u državi članici dođe do promjene ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta, a time i do smanjenja ukupne akcize ispod postotaka navedenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10., odnosna država članica ne mora uskladiti tu akcizu do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je nastala promjena.</p> <p>2. Ako država članica poveća stopu PDV-a na cigarete, može smanjiti ukupnu akcizu do iznosa, izraženog kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, koji je jednak povećanju stope PDV-a, također izražene kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, čak i ako takva prilagodba ima za posljedicu smanjenje ukupne akcize ispod visina, izraženih kao postotak ponderisane prosječne maloprodajne cijene, utvrđenih u prvoj rečenici stava 1. i u prvoj rečenici stava 2. člana 10.</p> <p>Međutim, država članica mora ponovno povećati tu akcizu kako bi dosegla te visine do 1. januara druge godine nakon godine u kojoj je došlo do smanjenja.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 i 50b Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 12</b></p> <p>1. Portugal može primjenjivati sniženu stopu koja je do 50 % niža od stope utvrđene u članu 10. na cigarete koje se troše u najudaljenijim regijama Azora i Madeire, a koje proizvode mali proizvođači čija pojedinačna proizvodnja ne premašuje 500 tona godišnje.</p> <p>2. Odstupajući od člana 10., Francuska može u razdoblju od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. i dalje primjenjivati sniženu stopu akcize na cigarete koje se stavljaju u promet u departmanima Korzike do godišnje kvote od 1 200 tona. Snižena stopa iznosi:</p> <p>(a) do 31. decembra 2012. barem 44 % cijene cigareta iz najprodavanije cjenovne kategorije u tim departmanima;</p> <p>(b) od 1. januara 2013. barem 50 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 88 EUR za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu;</p> <p>(c) od 1. januara 2015. barem 57 % ponderisane prosječne maloprodajne cijene cigareta stavljenih u promet; akciza ne smije biti niža od 90 EUR za 1 000 komada cigareta, bez obzira na ponderisanu prosječnu maloprodajnu cijenu.</p>				
<p><b>Član 13</b></p> <p>Sledeće grupe prerađenog duvana proizvedene u Uniji i uveze iz trećih zemalja podliježu minimalnoj akciznoj dažbini u svakoj državi članici na način kako je definisano u članu 14:</p> <p>(a) cigare i cigarilosi;</p> <p>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete;</p> <p>(c) drugi duvan za pušenje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 46-50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17 )</p>	
<p><b>Član 14</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akciznu dažbinu koja može biti:</p> <p>(a) ili <i>ad valorem</i> dažbina obračunata na osnovu maksimalne maloprodajne cijene za svaki proizvod, koju slobodno određuju proizvođači osnovani u Uniji i uvoznici iz trećih zemalja u skladu sa članom 15; ili</p> <p>(b) specifična dažbina izražena kao iznos po kilogramu, ili u slučaju cigara i cigarilosa alternativno za određeni broj komada; ili</p> <p>(c) mješavina obje opcije, kombinovanje <i>ad valorem</i> elementa i specifičnog elementa.</p> <p>U slučaju kada je akcizna dažbina ili <i>ad valorem</i> ili mješovita, država članica može da utvrdi minimalni iznos akcizne dažbine.</p> <p>2. Iznos ukupne akcizne dažbine (specifična dažbina i/ili <i>ad valorem</i> dažbina bez PDV-a), izražen procentualno, kao iznos po kilogramu ili za određeni broj komada, biće jednak najmanje ekvivalentu stopa ili minimalnim iznosima koji su dati za:</p> <p>(a) cigare ili cigarilose: 5% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 12 za 1.000 komada ili po kilogramu;</p> <p>(b) fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: 40% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili EUR 40 po kilogramu;</p> <p>(c) drugi duvan za pušenje: 20% maloprodajne cijene uključujući sve poreze ili EUR 22 po kilogramu.</p>	<p><b>Član 50</b></p> <p>(5) Akciza na ostale duvanske proizvode plaća se po kilogramu tih proizvoda, i iznosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za cigare i cigarilose - 25,00 Eura,</li> <li>- za fino rezani duvan - <b>54,00 Eura,</b></li> <li>- za drugi duvan za pušenje - 25,00 Eura.</li> </ul>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17), kojim je propisana visina akciza za ostale duvanske proizvode.</p>	

Od 1. januara 2013., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 43% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 47 po kilogramu.

Od 1. januara 2015., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 46% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 54 po kilogramu.

Od 1. januara 2018., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 48% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.

Od 1. januara 2020., ukupna akcizna dažbina za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete biće najmanje 50% ponderisane prosječne maloprodajne cijene fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet ili najmanje EUR 60 po kilogramu.

Ponderisana prosječna maloprodajna cijena se izračunava upućivanjem na ukupnu vrijednosti fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet, na osnovu maloprodajne cijene uključujući sve poreze, podijeljeno sa ukupnom količinom fino rezanog duvana namijenjenog za savijanje za cigarete koji je stavljen u promet. Utvrđuje se najkasnije do 1. marta svake godine na osnovu podataka koji se odnose na sva relevantna stavljanja u promet izvršena u prethodnoj kalendarskoj godini.

3. Stope ili iznosi iz stavova 1 i 2 stupaju na snagu za sve proizvode koji spadaju u predmetu grupu prerađenog duvana, bez razlika u okviru svake grupe po pitanju kvaliteta, izgleda, porijekla proizvoda, upotrijebljenih materijala, karakteristika uključenih firmi ili bilo kog drugog kriterijuma.

4. Odstupajući od stavova 1 i 2, Francuska može da nastavi da primjenjuje u period od 1. januara 2010. do 31. decembra 2015. umanjenu stopu akcizne dažbine na prerađeni duvan osim cigareta koji je stavljen u promet u sektorima na Korzici. Umanjena stopa

<p>iznosi:</p> <p>(a) Za cigare i cigarilose: najmanje 10% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(b) Za fino rezani duvan namijenjen za savijanje za cigarete: (i) od 31. decembra 2012. najmanje 27% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze; (ii) od 1. januara 2013. najmanje 30% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze; (iii) od 1. januara 2015. najmanje 35% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze;</p> <p>(c) za drugi duvan za pušenje: najmanje 22% maloprodajne cijene, uključujući sve poreze.</p>				
<p><b>Član 15</b></p> <p>1. Proizvođači ili, u zavisnosti od slučaja, njihovi predstavnici ili ovlašćeni posrednici u Uniji, te uvoznici duvana iz trećih zemalja mogu slobodno utvrditi najvišu maloprodajnu cijenu za svaki od svojih proizvoda za svaku državu članicu u kojoj se odnosni proizvodi stavljaju u promet radi potrošnje.</p> <p>Međutim, prvi podstav ne smije ometati provedbu nacionalnih zakonodavnih sistema u pogledu nadzora nad visinama cijena ili poštovanja propisanih cijena, pod uslovom da su u skladu sa zakonodavstvom Zajednice.</p> <p>2. Radi lakše naplate akcize, države članice mogu za svaku skupinu duvanskih proizvoda utvrditi ljestvicu maloprodajnih cijena pod uslovom da svaka ljestvica ima dostatan raspon i raznolikost, te da stvarno odgovara raznolikosti proizvoda porijeklom iz Unije.</p> <p>Svaka ljestvica vrijedi za sve proizvode koji pripadaju skupini duvanskih proizvoda na koju se odnosi, bez razlikovanja na temelju kakvoće, izgleda, porijekla proizvoda ili upotrijebljenih materijala, obilježja preduzeća ili bilo kojeg drugog mjerila.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 50a Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 16</b></p> <p>1. Pravila o naplati akcize usklađuju se najkasnije u konačnoj fazi usklađivanja akcize. U prethodnoj se fazi akciza načelo naplaćuje putem državnih biljega. Ako države članice naplaćuju akcizu putem državnih biljega, dužne su ih staviti na raspolaganje proizvođačima i trgovcima u drugim državama članicama. Ako države članice naplaćuju akcizu na drugi način, dužne su osigurati da nijedna prepreka, bilo administrativna ili</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Poptpuno usklađeno članom 57 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	

tehnička, ne utječe na trgovinu među državama članicama u tom pogledu. 2. Na uvoznike i proizvođače duvanskih proizvoda u Uniji primjenjuje se sistem iz stava 1. u pogledu podrobnih pravila za naplatu i plaćanje akcize.				
<b>Član 17</b> Sljedeće je proizvode moguće osloboditi akcize ili je za njih moguće ostvariti porat već plaćene akcize: (a) denaturirane duvanske proizvode koji je koriste u industrijske svrhe ili u bilinogojstvu; (b) duvanske proizvode uništene pod upravnim nadzorom; (c) duvanske proizvode koji su namijenjeni isključivo za znanstvena ispitivanja i ispitivanja kakvoće proizvoda; (d) duvanske proizvode koje ponovno prerađuje proizvođač. Države članice utvrđuju uvjete i formalnosti pod kojima se primjenjuju navedena izuzeća ili povrati.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 12 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/12,45/14 i 1/17)	
<b>Čl. 18 i 19</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Član 20</b> Države članice će Komisiji dostaviti tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji budu donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprijmljivo		
<b>Čl. 21-23</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Prilog I</b> <b>Dio A – direktive stavljene van snage s popisom njihovih izmjena</b> <b>Dio B – Rokovi za prenos u nacionalno zakonodavstvo i primjena</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Prilog II</b> <b>Korelaciona tabela</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva Savjeta 2003/96/EZ</b>				
<b>Član 1</b> Države članice propisuju poreze na energente i električnu energiju u skladu s ovom Direktivom.	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona	IV kvartal 2019



**Član 2**

Za potrebe ove Direktive, pojam «energenti» primjenjuje se na proizvode koji su:

- (a) obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;
- (b) obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;
- (c) obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;
- (d) obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;
- (e) obuhvaćeni oznakom KN 3403;
- (f) obuhvaćeni oznakom KN 3811;
- (g) obuhvaćeni oznakom KN 3817;
- (h) obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.

2. Ova se Direktiva primjenjuje i na:

električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.

3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili loživo ulje, energenti, osim onih za koje je visina poreza određena u ovoj Direktivi, će se oporezivati prema načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.

Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se proizvodi namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima, oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo.

Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za ekvivalentan energent.

4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;

(b) sljedeće uporabe energenata ili električne energije:

- energenti koji se koriste u druge svrhe, osim kao pogonska goriva ili loživa ulja,

- dvojno korištenje energenata.

Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i u druge svrhe, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Uporaba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurgijskim procesima smatra

Nema odgovarajuće odredbe

Djelimično  
usklađeno

Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona

IV kvartal  
2019

<p>se kao dvojno korištenje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurgijskim procesima,</li> <li>- električna energija, kada predstavlja više od 50 % cijene proizvoda.</li> </ul> <p>«Cijena proizvoda» znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini preduzeća, kako je predviđeno u članu 11. Ta cijena se izračunava u prosjeku po jedinici.</p> <p>«Cijena električne energije» znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mineraloški procesi</li> </ul> <p>«Mineraloški procesi» znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 «prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda» u Regulativi Savjeta (EEZ-a) br. 3037/90 od 9. oktobra 1990. o statističkom svrstavanju gospodarskih grana u Europskoj zajednici<sup>1</sup>.</p> <p>Međutim, na te će se energente primjenjivati član 20.</p> <p>5. Kad se u ovoj Direktivi navode oznake kombinirane nomenklature, to su one iz Regulative Komisije (EZ-a) br. 2031/2001 od 6. kolovoza 2001. o izmjeni i dopuni Dodatka I. Regulative Savjeta (EEZ-a) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi<sup>2</sup>.</p> <p>Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članu 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreskih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi, ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.</p>				
<p><b>Čl. 3-5</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i</p>	<p>IV kvartal 2019</p>

			dopunama Zakona	
<p><b>Član 6</b>  Države članice mogu slobodno odobravati oslobođenje od poreza ili snižene visine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom:  (a) direktno,  (b) putem diferenciranih stopa  ili  (c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</p>	<p><b>Član 4</b>  Član 30 mijenja se i glasi:  (6) Povračaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu od 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 53 i 54 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17)</p>	

prevoz tereta u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja), prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama, čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim prevoza akciznih proizvoda i korišćenja putničkih motornih vozila.

#### **Član 5**

Poslije člana 30 dodaje se novi član koji glasi:

**"Povraćaj dijela plaćene akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima**

#### **Član 30a**

(1) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima kupci imaju pravo na povraćaj dijela plaćene akcize, u iznosu od 2% od

	<p>ostvarenog prometa po tom osnovu.</p> <p>(2) Povraćaj akcize iz stava 1 ovog člana kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom carinskom organu.</p> <p>(3) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora da ispuni kupac mineralnih ulja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organa državne uprave nadležnog za poslove održivog razvoja i turizma."</p>			
<p><b>Član 7</b></p> <p>1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Dodatku I. Tablici A.</p> <p>Najkasnije do 1. januara 2012., Savjet će poslije savjetovanja s Evropskim parlamentom i na osnovi izvještaja i prijedloga Komisije, jednoglasno odlučiti o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje, koje počinje od 1. januara 2013.</p> <p>2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo, nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi.</p> <p>4. Bez obzira na stav 2., države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba, mogu primjenjivati snižene</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).</p>	

<p>stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno porezno opterećenje ostane više manje jednako, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da je visina nacionalnog oporezivanja, koja je na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p>			
<p><b>Član 7</b></p> <p>3. «Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo» znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:</p> <p>(a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, drumskim vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;</p> <p>(b) prevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prevoz, drumskim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Savjeta 70/156/EEZ od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica.</p>	<p><b>Član 4</b></p> <p>Član 30 mijenja se i glasi:</p> <p>(6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu od 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 30 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).</p>

	<p>uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja), prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama, čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim prevoza akciznih proizvoda i korišćenja putničkih motornih vozila.</p>			
<p><b>Član 8</b>  1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7., najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo u svrhe iz stava 2., biti utvrđene kako je određeno u Dodatku I. Tablici B.  2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:  (a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;  (b) nepokretne motore;  (c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;  (d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih putova ili kojima nije izdana dozvola za upotrebu poglavito na javnim putovima.</p>	<p>Član 30 mijenja se i glasi:  (6) Povraćaj dijela plaćene akcize prilikom nabavke gasnih ulja koja se koriste kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe mogu da ostvare pravna lica i preduzetnici koji su registrovani i obavljaju pretežne djelatnosti koje su prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti ("Službeni list CG", broj 18/11) razvrstane u okviru sektora C (prerađivačka industrija) i to: oblast 10 (proizvodnja prehrambenih proizvoda) u iznosu od 1% od ostvarenog prometa po tom osnovu i sektora H (saobraćaj i</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 30 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14)</p>	

	<p>skladištenje) i to: grupa 49.31 gradski i prigradski prevoz putnika (autobuski prevoz putnika) u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu, grupa 49.39 prevoz putnika u kopnenom saobraćaju (redovni autobuski međumjesni prevoz, vanredni prevoz, čarter prevoz i prevoz putnika u okviru prostora koji pripada aerodromu, prevoz uspinjačama, žičarama i ski liftovima, prevoz školskim autobusima i autobusima za prevoz zaposlenih), u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu i grupa 49.41 drumski prevoz tereta u iznosu od 5% ostvarenog prometa po tom osnovu (prevoz životinja, rashlađenog tereta, sakupljanje mlijeka sa farmi, prevoz otpada i otpadnih materijala bez sakupljanja i odlaganja), prevoz trupaca, rashlađenog, teškog i rasutog tereta, prevoz kamionima i cistijernama, čija je nosivost najmanje 7,5 tona i veća, osim prevoza akciznih proizvoda i korišćenja putničkih motornih vozila.</p>			
<p><b>Član 9</b>  1. Od 1. januara 2004., najniža visina oporezivanja koja će se primjenjivati na loživo ulje (ogrjev) utvrđuje se, kako je utvrđeno u Dodatku I., Tablici C.  2. Države članice, koje su 1. januara 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za loživa ulja za grijanje, mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od EUR 10 na 1 000 litara toga proizvoda. To će se</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 st. 3 tačka 5 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).</p>	



<p>ovlašćenje ukinuti 1. januara 2007., ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvještaja i preporuke Komisije, ukoliko zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p>				
<p><b>Čl. 10 i 11</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršice se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	<p>IV kvartal 2019</p>
<p><b>Član 12</b>  1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih koje su navedene u članovima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.  2. Za energente navedene u članovima 7., 8. i 9. kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri kod temperature od 15 0 C.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).</p>	
<p><b>Član 13</b>  1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, tečaj eura koji se će primjenjivati za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje će se primjenjivati su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u Službenom listu Evropske zajednice, a primjenjuju se od 1. januara sljedeće kalendarske godine.  2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno o tome koji je iznos manji, visine oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Čl. 14 i 15</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu</p>	<p>IV kvartal 2019</p>

			<p>oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona i nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju i ostalih energenata i električne energije u Zakon.</p>	
<p><b>Član 16</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje stav 5., države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati oslobodjenje ili sniženu stopu oporezivanja na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad su ti proizvodi proizvedeni od , ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 90 55 i 3824 90 80 do 3824 90 99 za njihove sastojke dobijene od biomase;</li> <li>- proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla;</li> <li>- proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402.</li> </ul> <p>Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2851 00 10).</p> <p>«Biomasa» znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove industrijskog i kućnog otpada.</p> <p>2. Oslobodjenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavom 1., ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavu 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje.</p> <p>Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stav 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4.</p> <p>3. Oslobodjenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti). Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona i nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju i ostalih energenata i električne energije u Zakon.</p>	<p>IV kvartal 2019</p>

<p>proizvodnjom proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>4. Do 31. decembra 2003., države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u stavu 1., može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na osnovi odgovarajućeg ovlašćenja koje upravno tijelo izdaje privrednom subjektu na više od jedne kalendarske godine. Takva se ovlašćenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnavljati.</p> <p>U okviru višegodišnjeg programa koji je neko upravno tijelo odobrilo do 31. decembra 2012., države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavom 1., i poslije 31. decembra 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produljiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da sukladno pravu Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obaveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavu 1., prestat će se primjenjivati stavci 1. do 5. od dana kad takve obaveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice će do 31. decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljati Komisiji plan poreskih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim članom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. decembra 2009., Komisija će obavijestiti Savjet o poreskim, gospodarstvenim, poljoprivrednim, energetske, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobravanih u skladu s ovim članom.</p>			
<p><b>Član 17</b></p> <p>1. Pod uslovom da se najniže visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili u svrhe člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) za velike potrošače energije</p> <p>«Preduzeća-veliki potrošači energije» znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članu 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetski porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija, države članice mogu primjenjivati i restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>

<p>«Snabdijevanje energenata i električne energije» znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar preduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili u svrhe iz člana 8. stava 2. tačka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>«Proizvodna vrijednost» znači promet, uključujući dotacije direktno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku, te robe i usluge nabavljene za preprodaju, minus kupovine roba i usluga za preprodaju.</p> <p>«Dodata vrijednost» znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.</p> <p>Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sisteme oporezivanja energije u kojima se preduzeća-veliki potrošači energije definišu prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene energije u poređenju s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u poređenju s dodanom vrijednosti, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. januara 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u tački (a) prvog podstava;</p> <p>(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sistemi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije.</p> <p>2. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članu 2., ako se njima koriste preduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavu 1. ovoga člana.</p> <p>3. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih visina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u članu 2., kad ih se koristi u poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članu 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definisano u stavu 1. ovog člana.</p> <p>4. Preduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavovima 2. i 3. će sklapati ugovore, primjenjivati sisteme utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavu 1. tački (b). Sporazumima, sistemima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije, u približno jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštivale standardne najniže</p>				
---	--	--	--	--

stope Zajednice.				
<b>Član 18</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><b>Član 19</b></p> <p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima, posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovlastiti bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobođenja ili sniženja radi sprovođenja pojedinih politika.</p> <p>Država članica koja želi uvesti takve mjere, o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke.</p> <p>Komisija preispituje zahtjev, uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, životnom sredinom, energetikom i saobraćajem.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijema relevantnih i potrebnih podataka, Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlašćenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlasti navedene u stavu 1. odobravaju se na rok od najdulje 6 godina, s mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavu 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće prijedloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<p><b>Član 20</b></p> <p>1. Samo sljedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p> <p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p> <p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69. Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prevoz u rasutom stanju;</p> <p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na ostale energente i električnu energiju. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama	IV kvartal 2019

<p>2711 29);  (e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;  (f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,  (g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;  (h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavu 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zloporabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prevozu iz Direktive 92/12/EEZ, donosi se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 27. stavu 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavu 1., ako nisu obuhvaćeni članovima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavještava ostale države članice. 2902 43 i 2902 44;</p>				
<p><b>Čl. 21-23</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Neusklađeno u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju (električna energija i ostali energenti).  Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona  Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama.</p>	<p>IV kvartal  2019</p>
<p><b>Član 24</b>  1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prevoza, rada sistema koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su akcize u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovoga člana, «standardni spremnik» znači:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo i, po potrebi, za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni za izravnu upotrebu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sisteme, kojima vozilo može biti opremljeno, također se smatraju standardnim spremnicima;</li> <li>- spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejneri u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri. «Specijalni kontejner» znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sistem hlađenja, dovoda kiseonika, sistem toplinske izolacije ili druge sisteme.</li> </ul>				
<p><b>Čl. 25 i 26</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p><b>Čl. 27-32</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Prilog I</b>  <b>Tabela A, B i C</b>  <b>Prirodni plin:</b>  - 2,6 €/gJ (za motorni pogon)  - 0,3 €/gJ (za Industrijske i komercijalne svrhe)  - 0,15 €/gJ (za grijanje –poslovna upotreba)  0,30 €/gJ (za grijanje –neposlovna upotreba)</p>	<p style="text-align: center;">Ugalj  Član 53 a</p> <p>Akciza na ugalj (tarifne oznake CN 2701 i 2702) se plaća po gigadžulu (GJ) toplotne vrijednosti u iznosu od 0,30 eura.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu obuhvata proizvoda koji podliježu obavezi plaćanja akcize. Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim će se izvršiti uskladjivanje minimalnih stopa i uvođenje ostalih</p>	<p>IV kvartal  2019</p>

			energenata i električne energije u Zakon.	
<b>Prilog II</b>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva Savjeta 2006/79/EZ</b>				
<p><b>Član 1.</b></p> <p>1. Roba u malim pošiljkama nekomercijalne prirode koju iz određene treće zemlje šalju privatne osobe drugim privatnim osobama u određenoj državi članici po uvozu je izuzeta od poreza na promet i akcize.</p> <p>2. Za potrebe stavk 1., „mala pošiljka nekomercijalne prirode“ označava pošiljke koje:</p> <p>(a) su povremene prirode;</p> <p>(b) sadrže samo robu koja je namijenjena ličnoj upotrebi ili upotrebi porodice primaoca, čija priroda i količina ne ukazuje da se ona uvozi za bilo kakvu komercijalnu svrhu;</p> <p>(c) sadrže robu čija ukupna vrijednost ne prelazi 45 eura;</p> <p>(d) pošiljalac šalje primaocu bez plaćanja bilo koje vrste.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 22 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list Crne Gore", br. 20/15 )i članom 32 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).	
<p><b>Član 2.</b></p> <p>1. Član 1. primjenjuje se na dolje navedenu robu uz sljedeća količinska ograničenja:</p> <p>(a) duvanski proizvodi</p> <p>i. 50 cigareta,</p> <p>ili</p> <p>ii. 25 cigarillosa (cigare maksimalne težine od 3 grama po cigari),</p> <p>ili</p> <p>iii. 10 cigara,</p> <p>ili</p> <p>iv. 50 grama duvana za pušenje;</p> <p>(b) alkohol i alkoholna pića</p> <p>i. destilovana i žestoka alkoholna pića sa udjelom alkohola većim od 22 %; nedenaturisani etil-alkohol sa učešćem alkohola od 80 % i više: jedna standardna boca (do 1 litre),</p> <p>ili</p> <p>ii. destilovana i žestoka alkoholna pića i aperitivi iz vina ili alkohola, tafia, saké i slična pića sa učešćem alkohola 22 % i manje; pjenušava i desertna vina: jedna standardna boca (do 1 litre),</p> <p>ili</p>	<p><b>Druga oslobađanja od plaćanja akcize</b></p> <p><b>Član 32</b></p> <p>Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:</p> <p>1) koji se prodaju na brodovima i avionima na linijama međunarodnog saobraćaja;</p> <p>2) koje putnik donese sa sobom u svom ličnom prtljagu iz inostranstva i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;</p> <p>3) mineralna ulja, njihove derivate i supstiteute koji su u standardnim rezervoarima motornih vozila, plovila ili aviona koji dolaze iz inostranstva i nijesu namijenjeni za dalju</p>	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 23 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list Crne Gore", br. 20/15 ) i članom 32 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17).	



<p>iii. nepjenušavo vino: dvije litre;  (c) parfemi: 50 grama,  ili  toaletna voda: 0,25 litre ili osam unca;  (d) kafa: 500 grama,  ili  ekstrakt kafe ili esencije: 200 grama;  (e) čaj: 100 grama,  ili  ekstrakt čaja ili esencije: 40 grama.  2. Države članice imaju pravo smanjiti količine proizvoda iz stava 1. koji imaju pravo na oslobođenje od poreza na promet iaciza, ili u potpunosti ukinuti oslobođenje za te proizvode.</p>	<p>prodaju i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;  4) koji se iz carinskog skladišta tipa D otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na međunarodnim graničnim prelazima na kojima je obezbijeđena carinska i pasoška kontrola, radi prodaje putnicima, u skladu sa carinskim propisima,  5) koje fizičko lice u malim pošiljkama, koje nijesu komercijalne prirode, besplatno šalje drugom fizičkom licu u Crnoj Gori za koje je propisano oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa carinskim propisima.</p>			
<p><b>Član 3.</b></p> <p>Roba iz člana 2. koja se nalazi u malim pošiljkama nekomercijalne prirode a koja prelazi količine utvrđene u tom članu isključuju se u potpunosti od prava na oslobođenje.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 22 i 23 Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine ("Službeni list Crne Gore", br. 20/15 )</p>	
<p><b>Čl. 4-8</b></p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Direktiva 95/60/EZ</b></p>				

<p><b>Član 1.</b></p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje nacionalne odredbe o fiskalnom označivanju, države članice primjenjuju fiskalno sredstvo za označivanje u skladu s odredbama ove Direktive na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sva plinska ulja obuhvaćena oznakom KN 2710 00 69 koja su puštena u upotrebu u smislu člana 6. Direktive 92/12/EEZ i koja su izuzeta od ili podliježu akcizama po stopi koja nije utvrđena članom 5. stavom 1. Direktive 92/82/EEZ;</li> <li>— kerozin obuhvaćen oznakom KN 2710 00 55 koji je pušten u upotrebu u smislu člana 6. Direktive 92/12/EEZ i koji je izuzet ili podliježe akcizi po stopi koja nije utvrđena članom 8. stavom 1. Direktive 92/82/EEZ.</li> </ul> <p>2. Države članice mogu dopustiti izuzetke od primjene fiskalnog sredstva za označivanje, predviđene u stavu 1., s obrazloženjem javnog zdravlja ili sigurnosti ili zbog drugih tehničkih razloga, pod uslovom da preduzimaju odgovarajuće mjere fiskalnog nadzora.</p> <p>Osim toga, Irska može odlučiti da ne koristi ili da ne dopusti upotrebu ovog sredstva za označivanje u skladu s članom 21. stavom 4. Direktive 92/12/EEZ. U takvom slučaju Irska obavješćuje Komisiju koja obavješćuje ostale države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 55 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17) i Pravilnikom o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje ("Službeni list Crne Gore", broj 21/17).</p>
<p><b>Član 2.</b></p> <p>1. Sredstvo za označivanje sastoji se od tačno određene kombinacije kemijskih aditiva koji se dodaju pod fiskalnim nadzorom prije puštanja mineralnih ulja na koja se to odnosi u potrošnju.</p> <p>Međutim,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— u slučaju izravnih isporuka iz druge države članice prema dogovoru o ukidanju poreza izvan poreznog skladišta, države članice mogu zahtijevati dodavanje sredstva za označivanje prije nego što proizvod napusti otpremno porezno skladište,</li> <li>— države članice koje su donijele ovu mjeru prije 1. januara 1996. mogu u nekim izuzetnim slučajevima ili situacijama dopustiti dodavanje sredstva za označivanje nakon puštanja predmetnih mineralnih ulja u potrošnju pod fiskalnim nadzorom. Država članica koja primjenjuje takvu mjeru obavještava o tome Komisiju. Komisija o toj mjeri obavještava druge države članice. Tada država članica može nadoknaditi akcizu plaćenu nakon puštanja proizvoda u potrošnju,</li> <li>— Danska može, pod uslovom da roba ostane pod fiskalnom kontrolom, odložiti dodavanje sredstva za označivanje najkasnije do trenutka konačne prodaje.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 55 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17) i Pravilnikom o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje ("Službeni list Crne Gore", broj 21/17).</p>

<p>2. Sredstvo za označivanje koje se koristi proizvodi se u skladu s postupcima utvrđenima članom 24. Direktive 92/12/EEZ.</p>				
<p><b>Član 3.</b>  Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi se izbjegla nepravilna upotreba označenih proizvoda, a posebno upotreba predmetnih mineralnih ulja za izgaranje u motorima cestovnih motornih vozila ili za čuvanje u spremniku goriva takvih vozila, ako takva upotreba nije dozvoljena u posebnim slučajevima koje su utvrdila nadležna tijela država članica.  Države članice osiguravaju da se upotreba predmetnih mineralnih ulja u slučajevima koji su navedeni u prvoj tački smatra prekršajem prema nacionalnom pravu države članice. Svaka država članica poduzima mjere potrebne za postizanje potpunog učinka svih odredaba Direktive te posebno određuje kazne u slučaju nepoštivanja navedenih mjera; takve kazne trebaju odgovarati njihovoj namjeni i imati odgovarajući odvraćajući efekat .</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 55 Zakona o akcizama („Sl list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17) i Pravilnikom o postupku bojenja i označavanja mineralnih ulja koja se koriste kao gorivo za grijanje ("Službeni list Crne Gore", broj 21/17).</p>	
<p><b>Član 4.</b>  Osim sredstva za označivanje iz člana 1. stava 1., države članice mogu dodati nacionalno sredstvo za označavanje ili boju.  Niko ne smije određenoj vrsti mineralnog ulja dodati sredstvo za označivanje ili boju koji nisu utvrđeni pravom Zajednice ili nacionalnim pravom predmetne države članice.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p><b>Član 5.</b>  1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom po stupanju na snagu odredaba donesenih u skladu s postupkom iz člana 2. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.  Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.  2. Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo		
<p><b>Član 6.</b>  Ova je Direktiva upućena državama članicama. Sastavljeno u Briselu 27. novembra 1995.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<b>Direktiva Savjeta 92/83/EEZ</b>				
<p><b>Član 1.</b>  1. Države članice primjenjuju akcize na pivo u skladu s ovom Direktivom.  2. Države članice određuju svoje stope akcize u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 37 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	
<p><b>Član 2.</b>  Za potrebe ove Direktive, pojam „pivo“ obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2203, ili sve proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, u oba slučaja sa stvarnom jačinom alkohola koja prelazi 0,5 % vol.</p> <p><b>Član 3.</b>  1. Akcize koje države članice naplaćuju na pivo utvrđuju se u odnosu na:  — broj hektolitara/stupanj Platoa,  ili  — broj hektolitara/stupanj stvarne jačine sadržaja alkohola gotovog proizvoda.  2. Kod utvrđivanja iznosa akcize na pivo u skladu sa uslovima Direktive 92/84/EEZ, države članice mogu zanemariti decimale stupnja Platoa ili stupnja stvarne jačine sadržaja alkohola.  Osim toga, države članice koje naplaćuju akcize u odnosu na broj hektolitara/stupanj Platoa mogu podijeliti pivo na kategorije, od kojih svaka kategorija obuhvaća najviše 4 stupnja Platoa, te s istom stopom naplaćivati akcize po hektolitr za sva piva koja spadaju u jednu kategoriju. Takve stope moraju redovito biti jednake ili više od najnižih</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 37 i 38 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	

stopa koje su utvrđene članom 6. Direktive 92/84/EEZ, dalje u tekstu najniža stopa.				
<p><b>Član 4.</b></p> <p>1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize koje se razrezuju prema godišnjoj proizvodnji pojedinih pivara na pivo koje proizvode samostalne male pivare uz sljedeća ograničenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— snižene stope se neće primjenjivati na preduzeća koja proizvode više od 200 000 hl piva godišnje,</li> <li>— snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize.</li> </ul> <p>2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „samostalne male pivovare” znači pivara koja je pravno i gospodarski nezavisna od bilo koje druge pivare, koja se koristi prostorom koji je fizički odvojen od prostora druge pivare i koja ne proizvodi prema licenci. Međutim, kad dvije ili više manjih pivara sarađuju, a njihova godišnja proizvodnja zajedno ne prelazi 200 000 hl, te se pivare mogu tretirati kao jedna samostalna mala pivovara.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da se sve snižene stope koje one uvedu, primjenjuju isto tako i na pivo isporučeno na njihovo državno područje iz samostalnih malih pivara kojih je sjedište u drugim državama članicama. One posebno osiguravaju da nijedna pojedinačna isporuka iz druge države članice nikad nije opterećena višom akcizom od takve domaće isporuke.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
<p><b>Član 5.</b></p> <p>1. Države članice mogu primijeniti snižene stope koje mogu biti ispod najniže stope, za pivo sa stvarnim sadržajem jačine alkohola od najviše 2,8 % vol.</p> <p>2. Države članice mogu ograničiti primjenu ovog člana na proizvode koji sadrže mješavinu piva i bezalkoholnih pića, a koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
<p><b>Član 6.</b></p> <p>U zavisnosti od uslova koje utvrde kako bi osigurale pravilnu primjenu oslobođenja, države članice mogu osloboditi od akcize pivo koje je proizveo privatni pojedinac, te konzumirao proizvođač, članovi njegove porodice ili njegovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
<p><b>Član 7.</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize na vino u skladu sa ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	

**Član 8.**

Za potrebe ove Direktive:

1. Pojam „mirno vino” obuhvata sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, osim pjenušavog vina, kako je utvrđeno stavom 2. ovog člana i:

— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem,

— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 15 % vol., ali najviše 18 % vol., pod uslovom da su proizvedeni bez ikakvog obogaćivanja i da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

2. Pojam „pjenušavo vino” obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205:

— punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini, zbog ugljičnog dioksida, povišeni pritisak od tri ili više bara,

— imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uslovom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.

**Član 9.**

1. Akcize koje na vino ubiru države članice utvrđuju se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.

2. Osim na način kako je predviđeno stavovima 3. i 4., države članice naplaćuju iste stope akcize za sve proizvode koji su podložni akcizama na mirna vina. Slično, one naplaćuju istu stopu akcize na proizvode koji su podložni akcizama, na pjenušava vina. One mogu primjenjivati istu stopu akcize, kako na mirna, tako i na pjenušava vina.

3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.

Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih vina i pjenušavih vina koja imaju stvarnu alkoholnu jačinu od najviše 8,5 % vol.

4. Države članice koje su 1. Januar 1992. primjenjivale višu stopu akcize na mirna vina, kako je predviđeno članom 8. stavom 1. drugom alinejom, mogu nastaviti primjenjivati tu stopu. Ta visa stopa ne smije biti iznad standardne nacionalne stope koja se primjenjuje za poluproizvode.

Nema odgovarajuće odredbe

Potpuno usklađeno

Potpuno usklađeno članovima 39 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)

<p><b>Član 10.</b> U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi od akcize vina koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uslovom da se ne radi o prodaji.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 11.</b> 1. Države članice primjenjuju akcize na pića koja se dobijaju vrenjem, osim piva i vina (ostala pića koja se dobivaju vrenjem) u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice utvrđuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 12.</b> Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje odredbe člana 17.: 1. Pojam „ostala mirna pića koja se dobijaju vrenjem“ obuhvaća proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204 i 2205, ali koji nisu navedeni u članu 8., i proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206, osim ostalih pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, kako je određeno u stavu 2. ovog člana, te svi proizvodi obuhvaćeni članom 2., a imaju: — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 10 % vol., — stvarnu jakost sadržaja alkohola iznad 10 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem. 2. Pojam „ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem“ obuhvaća sve proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2206 00 91, kao i proizvodi koji su obuhvaćeni oznakom KN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i 2205, a nisu navedeni u članu 8. i: — punjeni su u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način, ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., ali najviše 13 % vol., — imaju stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 13 % vol., ali najviše 15 % vol., pod uvjetom da je sav alkohol koji sadrži gotov proizvod nastao vrenjem.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 40 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 13.</b> 1. Akcize koje države članice naplaćuju na ostala pića koja se dobivaju vrenjem utvrđuju se prema broju hektolitara gotovog proizvoda. 2. Osim kako je predviđeno stavom 3., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na ostala mirna pića</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	

<p>koja se dobivaju vrenjem. Slično tome, one naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem. One mogu primjenjivati istu stopu akcize kako na mirna pića, tako i na ostala pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem.</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na sve vrste mirnih i pjenušavih pića koja se dobivaju vrenjem, sa stvarnom jačinom sadržaja alkohola do najviše 8,5 % vol.</p>				
<p><b>Član 14.</b> U zavisnosti od uslova koje utvrde sa ciljem osiguranja dosljedne primjene ovog člana, države članice mogu osloboditi plaćanja akcize ostala mirna i pjenušava pića koja se dobivaju vrenjem, koja proizvode privatne osobe za vlastitu potrošnju, a troše proizvođači, članovi njihovih obitelji ili njihovi gosti, pod uvjetom da se ne radi o prodaji.</p>	Nema odgovarajuće odredbe		Opcija nije iskorišćena	
<p><b>Član 15.</b> Za potrebe Direktive 92/84/EEZ i Direktive 92/12/EEZ, kad se navodi pojam „vina” smatra se da se to odnosi isto tako i na ostala pića koja se dobivaju vrenjem, kako je definirano u ovom odjeljku.</p> <p><b>Član 16.</b> 1. Države članice primjenjuju akcize na poluproizvode u skladu s ovom Direktivom. 2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ. Te stope nikad ne smiju biti ispod stopa koje države članice primjenjuju na proizvode iz člana 8. stava 1. i člana 12. stava 1. sadašnje Direktive.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članovima 39 i 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	
<p><b>Član 17.</b> 1. Za potrebe ove Direktive, pojam „poluproizvod” obuhvaća sve proizvode stvarne jakosti sadržaja alkohola iznad 1,2 % vol., ali najviše 22 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2204, 2205 i 2206, ali nisu obuhvaćeni članovima 2., 8. i 12. 2. Bez obzira na odredbe člana 12., države članice mogu tretirati kao poluproizvod sva mirna pića koja se dobivaju vrenjem, koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 1., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 5,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem, te sva pjenušava pića dobivena vrenjem koja su obuhvaćena područjem primjene člana 12. stava 2., koja imaju stvarnu jakost alkohola od najmanje 8,5 % vol. i nisu dobijena isključivo vrenjem.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno članom 41 Zakona o akcizama („Sl list RCG”, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG”, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)	
<p><b>Član 18.</b> 1. akciza koju države članice naplaćuju na poluproizvode utvrđuje se u odnosu na broj hektolitara gotovog proizvoda.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Potpuno usklađeno odredbama člana 40 i 43 Zakona o akcizama („Sl list	



<p>2. Osim kako je predviđeno stavovima 3., 4. i 5., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na poluproizvode.</p> <p>3. Država članica može primijeniti jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola do najviše 15 % vol., podložno sljedećim uslovima:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— snižena stopa ne smije biti više od 40 % ispod standardne nacionalne stope akcize,</li> <li>— snižena stopa ne smije biti niža od standardne nacionalne stope koja se primjenjuje na proizvode koje obuhvataju član 8. Stav 1. i član 12. stav 1. ove Direktive.</li> </ul> <p>4. Države članice mogu primjenjivati jedinstvenu sniženu stopu akcize na poluproizvode koji su određeni članom 13. stavovima 1. i 2. Regulative (EEZ) br. 4252/88.</p> <p>Snižena stopa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % niža od standardne nacionalne stope akcize,</li> <li>ili</li> <li>— ne smije biti ispod najniže stope koja se primjenjuje na poluproizvode.</li> </ul> <p>5. Za poluproizvode koji su punjeni u boce s posebnim čepom (u obliku gljive) za pjenušava vina, koji su pričvršćeni na poseban način ili imaju u otopini zbog ugljičnog dioksida povišeni tlak od tri ili više bara, države članice mogu primjenjivati istu stopu, kako je predviđeno za proizvode koji su obuhvaćeni područjem primjene člana 12. stava 2., pod uvjetom da je ta stopa viša od nacionalne stope za poluproizvode.</p>			<p>RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 19.</b></p> <p>1. Države članice primjenjuju akcize za etilni alkohol u skladu s ovom Direktivom.</p> <p>2. Države članice određuju svoje stope u skladu s Direktivom 92/84/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članovima 42 i 43 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13,45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 20.</b></p> <p>Za potrebe ove Direktive pojam „etilni alkohol“ obuhvata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— sve proizvode sa stvarnom jakosti sadržaja alkohola od najmanje 1,2 % vol., koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 i 2208, čak kad su ti proizvodi tek dio nekog proizvoda koji je obuhvaćen nekim drugim poglavljem KN-a,</li> <li>— proizvode oznaka KN 2204, 2205 i 2206 koji imaju stvarnu jačinu sadržaja alkohola iznad 22 % vol.,</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 42 Zakona o akcizama („SI list RCG“,br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	

<p>— žestoka alkoholna pića, miješana ili ne.</p>				
<p><b>Član 21.</b>          Akciza na etil alkohol utvrđuje se na hektolitar čistog alkohola kod temperature od 20 °C i izračunava se u odnosu na broj hektolitara čistoga alkohola. Prema odredbama člana 22., države članice naplaćuju istu stopu akcize na sve proizvode koji su podložni akcizama na etil alkohol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno odredbama članova 37, 42 i 43 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	
<p><b>Član 22.</b>          1. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na etil alkohol koji proizvode male destilerije uz sljedeća ograničenja:          — snižene stope, koje mogu biti ispod najniže stope, ne primjenjuju se na preduzeća koja proizvode više od 10 hektolitara čistog alkohola godišnje. Međutim, države članice koje su 1. Januara 1992. primjenjivale snižene stope na preduzeća koja proizvode 10 do 20 hektolitara čistoga alkohola godišnje, mogu to i dalje činiti,          — snižene stope ne smiju biti više od 50 % ispod standardne nacionalne stope akcize .          2. Za potrebe sniženih stopa, pojam „manja destilerija“ znači destileriju koja je pravno i ekonomski neovisna o nekoj drugoj destileriji i koja ne proizvodi prema licenci.          3. Države članice osiguravaju da se snižene stope koje one mogu uvesti, isto tako primjenjuju i na etilni alkohol koji na njihovo državno područje isporučuju neovisne male destilerije koje imaju sjedište u drugim državama članicama.          4. Države članice mogu predvidjeti odredbe prema kojima se alkohol koji proizvode mali proizvođači pušta na slobodno tržište čim se pribavi (pod uvjetom da sami proizvođači ne obavljaju poslovanje unutar Zajednice), bez postupka skladištenja u akciznom skladištu, i da ga se na kraju tereti po jedinstvenoj stopi akcize .          5. Države članice mogu primjenjivati snižene stope akcize na proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2208 i kojih stvarna jakost sadržaja alkohola ne prelazi 10 % vol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 23.</b>          Sljedeće države članice mogu primjenjivati sniženu stopu, koja može biti ispod najniže stope, ali ne smije biti više od 50 % ispod najniže nacionalne stope akcize za etil alkohol, za sljedeće proizvode:          1. Francuska Republika, u odnosu na rum, kako je predviđeno članom 1. stavom 4. tačkom (a) Regulative (EEZ) br. 1576/89, koji je proizveden od</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>šećerne trske koja je ubrana na mjestu proizvodnje, kako je predviđeno članom 1. stavom 3. tačkom 1. te Regulative te ima hlapljive sastojke, osim etilnog i metilnog alkohola od najmanje 225 grama po hektolitr čistoga alkohola, i stvarnu jakost sadržaja alkohola od najmanje 40 % vol.;</p> <p>2. Helenska Republika, u vezi sa žestokim pićima sa ukusom anisa, kako je definisano u Regulativi (EEZ) br. 1576/89, koja su bez boje i imaju sadržaj šećera od najviše 50 grama po litri, i u kojima se najmanje 20 % jakosti alkohola u gotovom proizvodu sastoji od aromatizovanog alkohola koji je proizveden destilacijom u tradicionalnim bakrenim destilacijskim kotlovima kapaciteta do najviše 1 000 litara.</p>				
<p><b>Član 24.</b></p> <p>1. Države članice ne moraju zahtijevati da se proizvodi obuhvaćeni ovom Direktivom proizvode u akciznim skladištima od sastojaka alkoholnih proizvoda koji su u sistemu odloženog plaćanja relevantnih akciza , pod uslovom da je već unaprijed plaćena akciza na sastojke od kojih se izrađuje, a da ukupni porezi koji su na njih plaćeni nisu niži od poreza koji se plaća na proizvode koji se dobivaju od njihove mješavine.</p> <p>2. Kraljevina Španija ne mora smatrati kao preradu od poluproizvoda pripremu vina koja se proizvode na područjima Moriles-Montille, Tarragone, Prioratoa i Terra Alte, kojima se alkohol pridodaje tako da se sadržaj jakosti alkohola podigne za najviše 1 % vol.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 25.</b></p> <p>Države članice mogu refundirati akciza na alkoholna pića koja su povučena s tržišta, jer zbog svog stanja ili starosti više nisu podobna za prehranu ljudi.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Opcija nije iskorišćena</p>	
<p><b>Član 26.</b></p> <p>Upućivanja na oznake KN u ovoj Direktivi su one iz verzije kombinirane nomenklature, koje su vrijedile prilikom donošenja ove Direktive.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 27.</b></p> <p>1. Države članice oslobađaju proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:</p> <p>(a) kad se prodaju u obliku potpuno denaturiranog alkohola u skladu s uslovima pojedine države članice, a o tim je uslovima obaviješteno, te su prihvaćeni u skladu sa stavovima 3. i 4. ovog člana. Oslobađanje se može provoditi pod uslovom da se pri primjeni sprovode odredbe Direktive 92/12/EEZ o komercijalnom prijevozu potpuno denaturisanog alkohola;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 44 Zakona o akcizama („SI list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „SI list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13, 45/14 i 1/17)</p>	

(b) kad je alkohol potpuno denaturisan prema uslovima neke države članice i kad se koristi za preradu bilo kojeg proizvoda koji ne služi za prehranu ljudi;

(c) kad se koristi za proizvodnju octa koji je obuhvaćen oznakom KN 2209;

(d) kad se koristi za proizvodnju lijekova, kako je predviđeno Direktivom 65/65/EEZ;

(e) kad se koristi za proizvodnju aroma za pripremu hrane i bezalkoholnih pića jakosti sadržaja alkohola do najviše 1,2 % vol.;

(f) kad se koristi neposredno ili kao sastojak nekog poluproizvoda za proizvodnju prehrambenih proizvoda, punjenih ili u drugom obliku, pod uvjetom da je u svakom slučaju sadržaj alkohola najviše 8,5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za čokoladu, te 5 litara čistoga alkohola na 100 kg proizvoda za druge proizvode.

2. Države članice mogu osloboditi proizvode koji su obuhvaćeni ovom Direktivom od plaćanja usklađenih akciza pod uslovima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobođanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zloupotreba:

(a) kao uzorke za analizu, za testiranje proizvodnje ili za naučne potrebe;

(b) za naučna istraživanja;

(c) za medicinske potrebe u bolnicama i apotekama ;

(d) u proizvodnim procesima pod uslovom da krajnji proizvod ne sadrži alkohol;

(e) za proizvodnju sastavnih dijelova koji nisu podložni akcizi prema ovoj Direktivi.

3. Prije 1. Januara 1993. i tri mjeseca prije svake namjeravane promjene nacionalnog prava, svaka država članica obavješćuje Komisiju, uz sve relevantne informacije, o denaturantu kojeg namjerava koristiti za potrebe stava 1. tačke (a). Komisija prenosi obavještenje drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka.

4. Ako u roku od dva mjeseca nakon što su druge države članice obaviještene, Komisija ni bilo koja država članica ne postavi pitanje u Savjetu, smatra se da je Savjet odobrilo postupke denaturisanja o kojima je obaviješteno. Ako se u tom roku uloži prigovor, odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ.

5. Ako država članica ustanovi da je proizvod koji je oslobođen prema stavu 1. tački (a) ili stavu 1. tački (b) razlog utaje, izbjegavanja i zlorabe, ona može odbiti oslobođanje ili povući već odobreno oslobođenje od plaćanja. Država članica o tome bez odlaganja obavješćuje Komisiju.

<p>Komisija prenosi obavijest drugim državama članicama u roku od mjesec dana od njenog primitka. Konačna odluka se donosi u skladu s postupkom predviđenim u članu 24. Direktive 92/12/EEZ. Države članice nisu obavezne ovu odluku primjenjivati retroaktivno.</p> <p>6. Države članice mogu slobodno provoditi gore navedena oslobađanja povratom već plaćenih akciza.</p>				
<p><b>Član 28.</b></p> <p>Ujedinjeno Kraljevstvo može nastaviti da primjenjuje oslobađenja koja je primjenjivala 1. Januara 1992. na sljedeće proizvode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— koncentrirana pića priređena vrenjem slada, kojih je sladovina prije fermentacije imala specifičnu gustoću od najmanje 1 200 originalnog sadržaja slada (47° Plato),</li> <li>— aromatizirani biter stvarne jakosti alkohola od 44,2 % do 49,2 % vol., koji sadrži 1,5 % do 6 % težine gorčice (lincure), začina ili drugih aromatskih sastojaka i 4 % do 10 % težine šećera, u posudama koje sadrže najviše 0,2 litre neto proizvoda.</li> </ul>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><b>Član 29.</b></p> <p>1. Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. decembra 1992. One o tome odmah obavještavaju Komisiju.</p> <p>Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>2. Države članice Komisiji dostavljaju tekstove glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo</p>		
<p><b>Član 30.</b></p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		



Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis  
odnosi/donosilac akta

**Ministarstvo finansija/ Vlada Crne Gore**

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	VIII. JAVNE FINANSIJE	Javne finansije
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske unije	poglavlje	potpoglavlje
	16.30 Oporezivanje	16.30.10 Indirektno oporezivanje
Ključni termini – eurovok deskriptori		